

ODBOR SAVEZNOG
VIJEĆA ZA RAD
ZDRAVLJE I SOCIJALNU
POLITIKU

PENZIJE ZNATNO VEĆE

BEOGRAD, 24. januar — Početkom ove godine, penzijska primanja biće redovno povećana u prosjeku za 41 do 42 odsto, u skladu sa porastom ličnih dohodaka u prošloj godini, saopšteno je na današnjoj sjednici Odbora Saveznog vijeća Skupštine SFRJ za rad, zdravlje i socijalnu politiku.

Prošla godina je bila godina najvećeg pada realne vrijednosti penzijskih primanja u posljednjih pet godina, rečeno je na sjednici.

BANJALUKA, petak, 25. januar 1985.
Broj 4309 Godina XLII Cijena 20 dinara

MUD


GLAS

LIST SOCIJALISTIČKOG SAVEZA RADNOG NARODA

IZLAZI SVAKOG DANA OSIM NEDJELJE

U TRODNEVNU ZVANIČNU I PRIJATELJSKU
POSJETU JUGOSLAVIJI

● Juče po podne počeli su zvanični razgovori delegacija Meksika i Jugoslavije, a predsjednik Meksika posjetio je Kuću cvijeća i položio vijenac na grob Josipa Broza Tita



Miguel de la Madrid Urtado

Doputovao De la Madrid

BEOGRAD, 24. januara (Tanjug) — Predsjednik Sjedinjenih država Meksika, Miguel de la Madrid Urtado doputovao je danas u trodnevnu zvaničnu i prijateljsku posjetu Jugoslaviji, na poziv Predsjedništva SFRJ. Na aerodromu "Beograd", De la Madrida je srdačno pozdravio i poželio mu dobrodošlicu predsjednik Predsjedništva Jugoslavije Veselin Duranović.

Pošto su intonirane himne dviju zemalja uz pozdravnu salvu, predsjednik Meksika je izvršio smotru počasne garde, a zatim se sa domaćinom i saradnicima odvezao u Beli dvor na Dedinju, gdje će odsjesti do subote, kada završava posjetu našoj zemlji. Jugoslavija je prva zemlja van američkog kontinenta koju posjećuje predsjednik De la Madrid.

Dočeku gosta iz Meksika pri-

sustvovali su i predsjednici Skupštine SFRJ i Predsjedništva Srbije Dušan Alimpić i Dušan Ckrebic, savezni sekretar za inostrane poslove Raif Dizdarević, potpredsjednik i član SIV-a Mijat Šuković i Spasoje Medenica i druge ličnosti.

Zvanični razgovori dviju delegacija počeli su danas, susretom dvojice predsjednika, kao i šefa jugoslovenske diplomatije sa ministrom inostranih poslova Meksika Oernardom Sepulvedom i Spasoja Medenice sa ministrom plana i budžeta Salinasom de Gortarijem. Prethodno će predsjednik Meksika posjetiti Kuću cvijeća i položiti vijenac na grob Josipa Broza Tita. Uveče je svečana večera sa zdravicama, na kojoj će Migelu de la Madridu biti uručen Orden jugoslovenske velike zvijezde.

BRANKO MIKULIĆ U BANJALUCI



BOLJE

PLAĆATI PAMET

● Potrebno je više plaćati znanje, jer iskustva pokazuju da samo većim ulaganjem u naučnoistraživački rad može se brže doći do kvalitetnih programa proizvodnje

BANJALUKA, 24. januara —

Član Predsjedništva SFRJ Branko Mikulić zajedno sa članom Predsjedništva SR BiH Ivićom Blaževićem i članom Predsjedništva CK SK BiH Stankom Tomićem sinoć je stigao u Banjaluku, gdje je danas u sklopu višednevne posjete proizvođačima elektronske opreme specijalne namjene u SR BiH vodio razgovore u kolektivu „Rudija Čajaveca“ i „Kosmosa“. Oslanjajući na prodaju pameti na stranom tržištu po sistemu inženjeringa, a u domaćim okvirima stečena iskustva koristiti u osvajanju novih programa proizvodnje za širu potrošnju, uz bolje nagradivanje vodećih stručnjaka iz oblasti naučnoistraživačkog rada, koji su nerijetko manje plaćeni od onih s proizvodnih linija — osnovna je tema razgovora koje je Branko Mikulić vodio danas sa električarima „Rudija Čajaveca“.

Ističući važnost izvršenja svih zadataka u programima proizvodnje specijalne namjene, Mikulić se založio za još brži razvoj naučnoistraživačkog rada i u drugim radnim organizacijama ovog složenog sistema elektronike, naglasivši između ostalog da vodeće kadrove među stručnjacima



istraživačima, odnosno voditelje istraživačkih timova, treba bolje plaćati. Jer, primijetio je Mikulić, mora se izbjeći tendencija uravnilovke i boljim vrednovanjem obezbijediti stručnjake za razvoj novih programa proizvodnje.

Predstavnici „Rudija Čajaveca“ u ovim razgovorima istakli su da zahvaljujući stečenim znanjima kadrova u oblasti naj-složenijih tehnologija elektronike, u „Rudiju Čajavecu“ po vlastitoj projektnoj dokumentaciji, bez licenci, imaju spremnu proizvodnju mikrotalasnih relejnih komunikacija, zatim program medicinske elektronike, opreme i aparata, a u oblasti zaštite na radu i čovjekove okoline niz naj-savremenijih rješenja, koja u

ovom trenutku ni po čemu ne zaostaju za sličnima u svijetu, a ponegdje čak i prednjače.

Pored visokog učešća vlastitog rada u vrijednosti proizvodnje, koje se u „Čajavecu“ kreće oko 60 odsto, kako je istakao predsjednik Poslovnog odbora Slobodan Radlović, ovi električari će se zalagati da se taj procent poveća, ali da se pri tom više nego do sada nagraduje i znanje, zapravo pamet u odnosu na „znoj“.

Poslije sinoćnjeg predavanja i razgovora s predstavnicima šireg društveno-političkog aktiva grada Mikulić, Blažević i Tomić nastaviće dvodnevnu posjetu Banjaluci današnjim razgovorima u Skupštini opštine.

D. K.

POSLIJE ZABRANE IZVOZA OBLOVINE IZ BOSNE I HERCEGOVINE

VEĆA PONUDA — MANJI UVOZ

● Veće količine oblovine koja će se nuditi na tržištu trebalo bi da obezbijede bolje snabdijevanje kolektiva čija je osnovna sirovina drvo, a to se posebno odnosi na udruženu celulozno papirnu industriju BiH (SOUR UNICEP)

STRANA 4.

POSLIJE POŽARA U BIHAČKOJ „POLIETILENCI“

Stiže neophodna pomoć

● Radnici „Kombiteksa“ odlučili su da za saniranje posljedica požara odvoje dio svoje zarade, a RO „Primarna zdravstvena zaštita“ izdvojila kao pomoć milion dinara

STRANA 3.

TEKUĆI RAČUNI GRAĐANA

PREDNOSTI I ZAMKE ČEKA

Sredinom sedamdesetih bili smo na vrhuncu potrošačke euforije. Kupovna moć stanovništva bila je na zavidnoj visini, a nju su obilato podupirale banke, robne kuće, turističke agencije, proizvođači automobila, namještaja, bijele tehnike... Sa „par“ stotina hiljada starih dinara učešća moglo se doći do milionskih svota u vidu kredita sa niskim kamata i ta mogućnost obilato je korišćena.

Bilo je to vrijeme kada smo i kao društvo i kao pojedinci živjeli na „visokoj nozi“. Visoka kupovna moć stanovništva omogućavala je znatnom broju naših sugrađana da u sklopu „šoping tura“ pazare i u radnjama Beča, Trsta, Soluna, Istanbula... A ljeti, kad krenu turistički karavani, da u točiste potraže na azurnoj, egejskoj ili crnomorskoj obali.

Sredinom sedamdesetih, pa i nekoliko godina kasnije, stanovništvo je raspolagalo značajnim svotama novca, koji se u sve većem opsegu odliovao na razne strane. A privreda je i tada imala izvjesnih teškoća, koje su se očitovale u visokim zalihama, otežanom plasmanu roba i nelikvidnosti. To je bio razlog da se, slično kao i danas, rješenja traže na ekonomskoj osnovi: otvaranjem „ventila“ za izvoz, sređivanjem prilika na domaćem tržištu, uruživanjem sredstava privrednika, integracionim procesima itd.

Okolnost da je nelikvidnost dobrim dijelom uzrokovana činjenicom da su ogromne svote novca bile zaleđene i van redovnih finansijskih tokova (riječ je o onim sredstvima koja se izdvajaju za ličnu i zajedničku potrošnju), pokrenuta je inicijativa da se u platnom prometu između radnih kolektiva, banaka i zaposlenog stanovništva uvede nešto novo: da se lični dohoci, ukoliko ovu inicijativu prihvate kolektivi, ne isplaćuju radnicima u gotovu, na sopstvenoj blagajni, već da se oni knjiže na tekuće račune građana i da se sav finansijski promet obavlja posredstvom čeka.

Zamisao je bila dobra i stoga je odmah u načelu podržana. Međutim, stečene navike teško se mijenjaju, pa je razumljivo da je s početka bilo podvojenih mišljenja, pa i otpora. Ali, nisu u pitanju samo navike. Dilema je bila: da li je cjelishodno otvarati tekući račun i primorati čovjeka da koristi čekovnu knjižicu ako su mu primanja mala i ako će mu ček služiti samo zato da bi u banci mogao da podigne lični dohodak? A takvih, svakako, nije malo.

Dalji tok događaja pokazao je da toj okolnosti nije

poklonjena odgovarajuća pažnja.

U Bosni i Hercegovini, sjetivši se, pokrenuta je široka društvena kampanja za otvaranje tekućih računa građana i uspostavljanje bezgotovinskog plaćanja. U organizacijama udruženog rada aktivnost oko toga imala je i svoju političku dimenziju, pa su radni kolektivi gotovo odreda donosili odluke da se lični dohoci zaposlenih — na temelju sporazuma sa odgovarajućom bankom — knjiže na bankarske kartice, umjesto da se mjesečne zarade, kao dotad, isplaćuju na blagajni OOUR-a u gotovu.

U prvo vrijeme Privredna banka Sarajevo, njene filijale i ekspoziture, zajedno sa drugim jugoslovenskim bankama koje u ovoj republici imaju svoje poslovne jedinice, potrudili su se u organizacionom smislu da ne iznevjeravaju sopstvena obećanja, pa je za šalterima bilo dovoljno službenika koji opslužuju stranke i sve je teklo bez većih teškoća. Ali, tako nije dugo potrajalo. Vremenom se došlo do apsurdne situacije: obim klijentele stalno se uvećavao, a broj onih koji opslužuju stranke neprestano se proređivao, tako da su gužve, redovi i nervoza u bankama (naročito u filijalama i ekspoziturama PBS) postali svakidašnja pojava.

Na vidjelo su izašle i druge krupne slabosti. Pomenimo samo dvije, koje bankama stvaraju najveće teškoće: jedna je „crveni saldo“ (riječ je o izopotrebi čeka i nelegalnom odlijevanju velike svote novca u džepovima bančnih klijenata), a druga — opterećenost banaka „prolaznim“ računima, tj. onim novčanim karticama građana koji nemaju nikakvog praktičnog značaja za banku (jer se sa tih računa samo „podize“ dohodak), ali zato ima nepotrebnog administriranja, troškova i neažurnosti.

Šta da se čini u takvoj situaciji?

U Sarajevu su, reklo bi se, povukli pravi potez: odlučili su da ugase oko 25.000 tekućih računa građana. Bez očekivanih knjižica ostao, kako je saopštio PBS, svi koji olako „uleću“ u „crveni saldo“, a takođe i vlasnici tekućih računa koji — podižući jednim čekom cjelokupan dohodak — očigledno pokazuju da ne prihvataju sistem bezgotovinskog plaćanja.

Primjer Sarajeva je logičan i racionalan, pa bi ga trebalo slijediti.

Dragiša SPREMO

PRIPREME ZA PROLJETNU SJETVU

Misliti praktično

Iako vremena do početka proljetne sjetve ima prilično ipak je neophodno, već sada, preduzeti mjere kako bi se obavila u predviđenim rokovima, bez teškoća, uz što manje nedostatka pri obezbjeđenju sjemena, mineralnih đubriva, u radu poljoprivredne mehanizacije. Jer, uspješna priprema i provođenje akcionog programa proljetne sjetve od velikog je značaja, kako u ostvarenju zadataka koji proističu iz potrebe povećane proizvodnje hrane, tako i zbog provođenja mjera ekonomske stabilizacije. To, praktično, znači da se ovakvi programi moraju sačiniti u najkraćem roku u svim opštinama, organizacijama udruženog rada, udruženih zemljordnika i kooperanata, zadržavajući i poljoprivrednim kombinatima.

Još konkretnije to znači da, imajući u vidu zahtjeve za hranom koji su u stalnom porastu, i mogućnost potpunijeg iskorišćavanja poljoprivrednih kapaciteta zbog povećanja proizvodnje, mora se insistirati na koordiniranoj aktivnosti svih subjekata na pripremi i obavljanju aktivnosti kao što je to proljetna sjetva.

Nedavno je Republički komitet za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Bosne i Hercegovine izradio akcioni program proljetne sjetve u kome su, pored obima i strukture usjeva, date i konkretne mjere i aktivnosti od kojih će ovisiti uspješno provođenje programa. U ovoj godini je neophodno obezbijediti uslove za proizvodnju oko 500.000 tona pšenice i raži, 950.000 tona kukuruza, 106.000 tona ječma, oko 80.000 tona zobi, 31.000 tona

uljarica, 13.000 tona đuvana itd.

Programom je predviđeno da se u ovoj godini pod poljoprivrednim kulturama nađe najmanje 902.500 hektara, odnosno, za oko 31.500 hektara više u odnosu na prošlu godinu. Evo i zašto. U 1984. godini u jesenjoj sjetvi trebalo je da se sije 199.000 hektara, ali plan nije izvršen, jer je manje zasijano oko 28.000 hektara obradivih površina. Upravo zbog toga, propušteno valja nadoknaditi, pa je zato plan proljetne sjetve povećan za nešto više od 31.000 hektara. Drugim riječima, u proljeće treba zasijati ukupno 731.360 hektara i na taj način obezbijediti proizvodnju predviđenih količina žitarica.

Da li je to moguće?

Sve će ovisiti o tome da li će na vrijeme biti obavljena priprema poljoprivrednih mašina za proljetnu sjetvu i povezanost društvenog i individualnog sektora u njihovom korišćenju. Tu je, u prvom planu, i obezbjeđenje dinarskih i deviznih sredstava za nabavku repromaterijala, prije svega, sjemena i mineralnih đubriva, ali i rezervnih dijelova za poljoprivrednu mehanizaciju.

Osim toga, ugovaranje proizvodnje između organizacija udruženog rada i organizacija zemljoradnika, mora se zasnovati na čvršćim međusobnim obavezama, naročito u pogledu urednog i blagovremenog snabdijevanja zemljoradnika reprodukcijom materijalima i opremom, pružanja stručne pomoći i savjeta, proizvodnih i drugih usluga. U tom slučaju mogli bismo računati s efektima koji se od ovogodišnje proljetne sjetve i očekuju.

D. MOMČILOVIĆ


REKLI SU...

Likvidnost — političko pitanje

Govoreći o naučnoj i tehnološkoj revoluciji u koju je svijet duboko zakoračio, ne smijemo dozvoliti da ostanemo zatvorena, autarkična zemlja, da zaostajemo u materijalnom, naučnom i tehnološkom razvoju za drugima, da budemo izvor jeftinih sirovina i radne snage ili tržište na kome drugi mogu raditi šta hoće. Zbog situacije u kojoj se svikupa i svak pojedinačno nalazimo, moramo brže i organizovanije zajednički djelovati u skladu sa našim socijalističkim samoupravnim sistemom.

Veće uključivanje naše privrede u međunarodne ekonomske tokove, na osnovi stalnog rasta izvoza i širenja drugih oblika ekonomske saradnje, bitan je uslov i za rješavanje spoljne zaduženosti i uopšte za normalizaciju eksterne likvidnosti zemlje. To je za nas ne samo ekonomsko već i političko pitanje, jer se tiče ugleda Jugoslavije i njene pozicije u svijetu.

(Nikola Stojanović na Akcionoj konferenciji komunista izvozne privrede u Ljubljani)



Rajko PUŠIĆ

PRENOSIMO

BORBA

ANALIZE I STUDIJE

Plate kao inflacija

Ako više slobode znači i veću odgovornost — istakli su delegati Izvršnog odbora Privredne komore Jugoslavije — onda toj privredi treba dati dovoljno vremena da se prilagodi novim uslovima. Ovom ocjenom delegati ne „pokrivaju“ sva neopravdana, pa čak i nezakonita poskupljenja ove godine, ali traže bar malo razumljivanja za ono za šta su se godinama borili — da radne organizacije preuzmu politiku cijena u sopstvene ruke.

Delegati komore nisu propustili priliku da ukazu kako ni potezi društveno-političkih zajednica s novim porezima nisu bez uticaja na rast cijena. Ove promjene su učinjene bez konsultacija s privredom, nema sumnje da bi neka

rješenja u poresko-sistemu bila bolja da je udruženi rad više pitan.

Privreda je, pa i administracija, na visoku inflaciju odgovorila znatnim povećanjima ličnih dohodaka. Najnoviji podaci ukazuju da je za plate u novembru 1984. isplaćeno 195 milijardi dinara — to je za 47 odsto više nego što su bile prosječne isplate za prethodnih deset mjeseci. U decembru je, prema još nepotvrđenim podacima, za neto lične dohotke dato čak 220 milijardi dinara. Ako su sve te plate zaista zaradene, onda je to u duhu stabilizacije. Međutim, čini se da su se ovom talasu povećanja plata pridružili i gubitaši i nelikvidne organizacije. U slučaju da se ova sumnja potvrdi, to bi bio veliki podsticaj inflacije.

Od koristi privredi

U funkciji efikasnijeg planiranja i praćenja ostvarenja planskih postavki u privredi banjalučke regije ubuduće bi trebalo više koristiti usluge institucija koje se bave izradom studija iz različitih oblasti. To bi obezbijedilo sveobuhvatniji pristup i stručnu obradu određene materije.

Ovo je opšta konstatacija izrečena nedavno prilikom razmatranja studije „Kvalitet privredivanja i nivo poslovnog uspjeha privrede na području OPK Banjaluka u periodu od 1981. do 1985. godine“ na sjednici Skupštine Osnovne privredne komore Banjaluka. Pored ocjene da je studija koju je radio Ekonomski institut iz Banjaluke, u saradnji sa Osnovnom privrednom komorom, urađena temeljito i predstavlja solidnu podlogu za planiranje u narednom periodu, ovom prilikom je istaknuto da bi trebalo definitivno prekinuti praksu da ovakve studije i analize rade stručne službe Komore. Umjesto toga potrebno je dalje usavršavanje metodologije objedinjavanja podataka iz pojedinih oblasti koji će biti od koristi službama i institucijama. Osim toga, ovakve analize trebalo bi raditi za svaki obračunski period, a najmanje polugodišnje ili za godinu dana.

Međutim, kad je riječ o korištenju u svakodnevnoj praksi, treba reći da se analitički materijali još uvijek ne koriste u dovoljnoj mjeri za poboljšanje kvalitativnih elemenata privredivanja. Stoga bi u najskorije vrijeme ovakve studije trebalo da dožive adekvatnu primjenu u udruženom radu, što bi obezbijedilo daleko bolji pregled situacije u različitim oblastima poslovanja.

N.S.F.

GLAS: List Socijalističkog saveza radnog naroda

Opštine osnivači: Banjaluka, Bosanska Gradiska, Čelinac, Kotor Varoš, Laktaši, Prnjavor, Skender-Vakuf i Srbac.

Izdaje i štampa NIGRO „Glas“ Banjaluka, Ulica AVNOJ-a 93.

Predsjednik Poslovnog odbora NIGRO „Glas“ Edhem Čizmić.

Direktor i odgovorni urednik Nebojša Radmanović

Uređuje redakcijski kolegij: Mirko Kisjan (banjalučka hronika), Emin Krkić (popodnevni rad) Tomo Marić, (sport) Miloš Milinović (Bosanska krajina), Miro Mladenović (grafička redakcija), Sabira Piragić, (DESK), Na da Pavačić (kultura), Nebojša Radmanović (direktor i odgovorni urednik), Fadil Smajić (hronika), Dragiša Spremo (Nedjeljni „Glas“), i Novinski savjet lista „Glas“: Ivan Andrić, Nusreta Borić (predsjednik), Edhem Čizmić, Milenko Čerketa, Jovo Kerkez, Radojka Kuzmanović, Predrag Lazarević, Oto Marušić, Islam Mehdić, Branko Pivašević, Nebojša Radmanović, Grozda Regodić, Nesaad Trifunović, Franjo Vardić.

Prvi broj „Glasa“ izašao je kao organ NOP-a za Bosansku krajinu u Župici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine. Poslije oslobođenja „Glas“ izlazi u Banjaluci kao organ Oblasnog narodnog fronta do juna 1951. Od IX 1953. izlazi kao organ SSRN pod imenom „Banjalučke novine“, a od 29. novembra 1955. pod imenom „Krajiške novine“. Od 13. maja 1963. list ponovo izlazi pod imenom „Glas“. Ukazom Predsjedništva SFRJ od 19. jula 1968. „Glas“ je odlikovan Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima. Od 8. februara 1983. „Glas“ izlazi kao dnevni list.

SA STALNE AKCIONE KONFERENCIJE SA-
VEZA KOMUNISTA RO „INCEL“

Rezultati podstiču ambicije

● Planirana proizvo-
dnja u odnosu na
proteku godinu veća
za 14 odsto

BANJALUKA, 24. januara — S obzirom na to da se plan poslovanja za 1985. godinu donosi u izuzetno složenim ekonomskim uslovima, njegovo usvajanje i ostvarivanje biće prioritetan zadatak svih radnih ljudi „Incela“. On se sada nalazi u fazi razmatranja i usvajanja u 15 OOUR-a i tri radne zajednice, sve do 28. januara, kada će ga Radnički savjet Radne organizacije proglasiti usvojenim. To je, između ostalog, rečeno na današnjoj sedmoj sjednici Stalne akcione konferencije SK koja je razmatrala neka aktualna idejno-politička pitanja realizacije planskih zadataka u ovoj godini.

Planom se obezbjeđuje dobra usklađenost odnosa između OOUR-a, čime se još jednom potvrđuje zajedništvo ove radne organizacije koja se temelji na ostvarenim rezultatima rada i poslovanja u prethodnoj godini. Poslovanje i privređivanje se odvijalo u veoma izraženim teškoćama u snabdijevanju sirovinama, rezervnim dijelovima i repromaterijalima u uslovima visokog stepena inflacije, te teškoća internog karaktera, kao što su nedostatak energetskog medija, obezbjeđenje likvidnosti, subjektivne slabosti i slično.

I pored toga, u protekloj godini su ostvareni povoljni poslovni rezultati u odnosu na 1983. godinu, a karakteristično povećanje proizvodnje za 16,5 odsto, ekonomičnosti za četiri procenta, ukupnog prihoda za 84 odsto, dohotka za 1,7 puta, te znatno smanjenje gubitka.

Zato je i u odnosu na proteklu godinu planirana proizvodnja u Radnoj organizaciji veća za 14 odsto. Tako će, na primjer, utroše-

na sredstva po planu iznositi dvostruko više u odnosu na procjenu ostvarenju u 1984. godini, ali su zato planirani i znatno povoljniji ukupni finansijski rezultati koje bi trebalo da ostvari oko 6.300 zaposlenih „Incelovih“ radnika. Plan ukupnog prihoda u odnosu na lanjski period povećan za čak 83 odsto i iznosi 41.056 milijardi dinara.

Pred radnim ljudima „Incela“ u ovoj godini, a posebno komunistima, stoje obimni zadaci koje treba prihvatiti, a čija će realizacija obezbijediti bolje i ekonomičnije poslovanje.

Z.P.

U IZGRADNJU PUTEVA
U CAZINSKOJ OPŠTINI

Uključio se i „Unatrans“

CAZIN, 24. januara — Stanovnici svih cazinskih mjesnih zajednica biju pravu bitku za modernizaciju puteva. Mnoga sela već su dobila asfaltirane puteve, a neće proći dugo vremena kada će se i iz ostalih savremenim saobraćajnicama stizati do centra komune.

Osim dobrovoljnih novčanih priloga u ovu akciju na modernizaciju putne mreže u opštini uključio se i udruženi rad Cazina. Tako je OOUR Gradsko-prigradski saobraćaj Cazina bihačkog „Unatransa“ izdvojio milion i po dinara za modernizaciju i asfaltiranje puteva u mjesnim zajednicama u ovoj zapadnokrajiškoj komuni.

D.M.

NE OSTAJU BEZ LIJEKOVA

IZ OOUR-a „APOTEKA“

U BOSANSKOJ GRADIŠKI

● Dobra saradnja sa proizvođačima, ljekarima, kao i vlastita proizvodnja, omogućuju primjenu snabdjevenost

BOSANSKA GRADIŠKA, januara, — Osnovna organizacija udruženog rada „Apoteka“ koja djeluje u sklopu bosanskogradiškog Medicinskog centra, a „pokriva“ i apoteke Srpa i Bosanske Dubice, kao i do sada, dobro rješava problem snabdjevenosti lijekovima. Ona je to u mogućnosti zbog povećane aktivnosti na otvaranju prema svim jugoslovenskim proizvođačima, kao i zbog dobre saradnje sa ljekarima Medicinskog

centra. Ljekari se svakih sedam dana obavještavaju o eventualnim nedostacima pojedinih lijekova, što ih upućuje da pacijentima receptiraju odgovarajuće zamjene. Ovakvim postupcima pacijenti su uvijek u mogućnosti da dođu do lijeka, odnosno da ne ostanu bez njega. Zahvaljujući dobroj snabdjevenosti osnovnim materijalima i postojanju kvalitetnog stručnog kadra u samoj apoteci se proizvodi veliki broj medikamenata. Vlastita

proizvodnja pokrila je u prošloj godini troškove pet farmaceutskih limova i donijela pet miliona dinara od čega je 25 do 30 odsto čista zarada ove osnovne organizacije udruženog rada. Najznačajnije od planova za ovu godinu je proširenje prostora apoteke u Bosanskoj Dubici za šta Osnovna organizacija treba da izdvoji 25 miliona dinara sopstvenih sredstava. Ovdje očekuju da će za to postojati realne mogućnosti jer „zašto se dobro poslovanje u prošloj ne bi nastavilo i u ovoj godini!“

D.P.

BANJALUKA: IZ ŠCOMJ „PETAR DRAPSIN“

Uspješna generacija pitomaca

BANJALUKA, 24. januara — Prigodnom svečanosti danas je u Školskom centru oklopnih i mehanizovanih jedinica „Petar Drapsin“ u Banjaluci završena prva faza obuke 66. klase škole rezervnih oficira. Ovo je jedna od najboljih klasa u posljednjih nekoliko godina koja je u obuci i vaspitanju postigla vrlo dobar uspjeh izražen brojkom 8,26. Mladići u sivomaslinastim uniformama koji su danas završili prvu fazu škole rezervnih oficira za izuzetan doprinos u obuci i vaspitanju dobili su i Plaketu Školskog centra, i pored redovne obuke značajan je i njihov doprinos u razvoju sporta i kulturno-zabavnih aktivnosti kao i saradnje sa omladinom iz Banjaluke.

Podsjetimo da su mladići 66. klase škole rezervnih oficira obuku u Banjaluci završili bez disciplinskih grešaka. Osposobljeni za komandire tenkova i oklopnih transportera, tenkovskih i meha-



Najbolji pitomci 66. klase: Davor Cvjetković, Zlatko Nišić, Sandi Šavli

nizovanih vodova pitomci su danas otišli u jedinice širom Jugoslavije na drugu fazu obuke. Najviše uspjeha u obuci i vaspitanju imali su Zlatko Nišić sa

prosječnom ocjenom 10, Davor Cvjetković sa uspjehom 9,92 i Sandi Šavli sa prosječnom ocjenom 9,85.

Z.P.

POSILIJE POŽARA U BIHAČKOJ „POLIETILENCI“

Stiže neophodna pomoć

● Radnici „Kombiteksa“ odlučili da za saniranje posljedica požara odvoje dio svoje zarade, a RO „Primarna zdravstvena zaštita“ izdvojila kao pomoć milion dinara

BIHAĆ, 24. januara — Dva dana poslije požara u „Polietilenci“, koji je ovoj fabrici prouzrokovao štetu od 700 miliona dinara, već stiže neophodna pomoć. Tako su radnici najvećeg bihačkog kolektiva, Tekstilnog kombinata „Kombiteks“ odmah poslije

nesreće odlučili da dio zarade odvoje za saniranje posljedica požara u „Polietilenci“ za istu namjenu izdvojila je milion dinara, a sličnu akciju najavili su „Šipadovi“ OOUR-i u Bihaću i Bosanskoj Krupi.

Uzroke požara u kojem je izgorjelo „srce“ proizvodnje bihačke fabrike, pogon pripreme, štampe i kaširanja i danas ispituje posebna ekipa vještaka. Kako smo već pisali, pretpostavlja se da je požar najvjerovatnije izazvalo vrelo ulje iz naprskog toplovođa, koje je došlo u kontakt sa lako zapaljivim materijalom i kemikalijama. Službeno saopštenje očekuje se u toku sutrašnjeg dana.

M.Z.

SNABDIJEVANJE

POVREMENE NESTAŠICE

● Boljim organizovanjem snabdjevačkih organizacija i nabavkom obrtnih sredstava umanjile bi se nestašice

BANJALUKA, 24. januara — Ovogodišnji prijedlog bilansa osnovnih poljoprivredno-prehrambenih i drugih proizvoda na području banjalučke opštine predviđa znatniji porast količina u odnosu na ranije godine. Snabdjevenost se u 1984. godini nekako održavala na zadovoljavajućem nivou i pored povremenih nestašica mljeka, šećera, mesa i ulja.

I prvih dana ove godine osjetili smo nestašice ulja, brašna, mesa što nam ne pruža garanciju da ćemo imati redovno snabdijevanje. Snabdjevačke organizacije susreću se sa nizom problema među kojima su naročito obezbjeđivanje obrtnih sredstava i česta su obraćanja za pomoć društveno-političkoj zajednici i bankama kako bi mogli obavljati svoju osnovnu funkciju.

U prijedlogu bilansa unesene su i nove

stavke kao što je nabavka crijeva jer se u 1984. godini uočila kriza za ovim proizvodom. Što se tiče nabavke mesa, zbog visokih cijena i smanjene kupovne moći građana, može se očekivati da će znatnije biti smanjena potrošnja mesa. To isto važi i za suhomesnate proizvode. Ocjenu se da je prošle godine nabavljeno 5.960 tona smježeg mesa, dok je za ovu godinu potrebno nabaviti 6.400 tona.

Što se tiče voća i povrća glavni snabdjevači će i ove godine biti preкупци i nakupci na gradskoj tržnici jer se trgovinske organizacije nedovoljno brinu za njegovu nabavku, što je nedopustivo. Visoke cijene voća i povrća moguće je svesti na razumniju cijenu samo uticajem društvenog sektora. To potvrđuje i primjer „Tržnice“ koja je u januaru sa cijenom jabuka od 25. dinara po kilogramu konkurisala preкупcima koji su jabuke gotovo istog kvaliteta prodavali po 70 ili 80 dinara. Nažalost, količina tako prodanih jabuka bila je nedovoljna za duže snabdijevanje građana.

Pravi je trenutak da se sklopljeni dogovori o snabdijevanju brže rea-

lizuje u čemu je važan zadatak savjeta potrošača koji se baš ne mogu pohvaliti sa postignutim rezultatima. Prije nekoliko godina načinjen je Društveni dogovor o snabdijevanju u banjalučkoj opštini, ali ga nisu prihvatili svi učesnici što se, takođe, mora što prije učiniti da bi nam snabdijevanje bilo zadovoljavajuće.

D.C.B.

U BOSANSKOJ DUBICI

Farma za tov junadi?

BOSANSKA DUBICA, 24. januara — Ako se sve bude odvijalo kako je planirano, u Bosanskoj Dubici će na proljeće početi izgradnja farme za tov junadi, čiji je projektovani kapacitet 2.400 „brzorastućih“ grla određene težine i 400 priplodnih junica godišnje. Nosilac projekta je „Poljoprivreda“ iz Draksenića, a u finansiranju izgradnje ovog značajnog objekta, učestvuju Poljoprivredno-industrijski kombinat „Banat“ iz Kikinde, Osnovna banka Prijedor i drugi.

Z.I.D.

INVESTICIJE

CIPELE ZA IZVOZ

● Proširenjem proizvodnih kapaciteta i zapošljavanjem novih radnika u RO „Sloga“ iz Prnjavora i KPRO „Proleter“ OOUR „Mladost“ iz Kotor-Varoša proizvođače se donovi i gornji dijelovi obuće za izvoz

BANJALUKA, 24. januara — Udruženju tekstilne i kožarsko-prerađivačke industrije Osnovne privredne komore Banjaluka upućeni su zahtjevi Radne organizacije „Sloga“, OOUR-a za proizvodnju donjih dijelova obuće iz Prnjavora i KPRO „Proleter“ OOUR-a Mladost iz Kotor-Varoša za saglasnost o društveno-ekonomskoj opravdanosti novih investicionih ulaganja. O čemu se zapravo radi? Naime, u RO „Sloga“ iz Prnjavora proizvodne hale su nedovoljne, a i skladišta, tako da je već 1981. godine bila planirana nova investicija.

S obzirom na to da je vrijednost investicije oko 1,8 milijardi dinara i da ne možemo odmah obezbijediti sredstva, odlučili smo da idemo etapno u izgradnju, rekonstrukciju i modernizaciju proizvodnih pogona. U prvoj fazi izgradila bi se donara u kojoj bi 65 odsto kapaciteta bilo uposleno za proizvodnju sportskog donja, dok bi preostali dio bio za proizvodnju klasičnog donja i drugih sportskih programa. Načinili smo projekat i elaborat, a za izgradnju donare su i svi samoupravni organi — kaže Fuad Klokić, direktor OOUR-a za proizvodnju donjih dijelova obuće.

Izgradnja donare omogućila bi zapošljavanje novih radnika, a konačno bi bio riješen problem snabdijevanja donom za proizvode koji su uglavnom namijenjeni izvozu. Kad je riječ o proizvodnji donja za cipele, onda ne treba izgubiti iz vida, kako kaže Sveto Bagarić, član Poslovnog odbora SOUR-a „Krajišnik“, da sva stručnost kod

proizvodnje cipela uglavnom leži u proizvodnji donova. Divimo se slovenačkim proizvođačima donova i prema njihovim modelima pravimo kalupe. U Bosni i Hercegovini zaostajemo u proizvodnji donova tako da je zaista značajan potez Radne organizacije „Sloga“ da se uhvati ukoštac sa tim problemom te je i logično da je ova investicija dobila zeleno svjetlo od Udruženja tekstilaca i kožarsko-prerađivačke industrije Osnovne privredne komore Banjaluka.

Zeleno svjetlo dobila je i KPRO „Proleter“, OOUR „Mladost“ iz Kotor-Varoša koja će konačno moći proširiti proizvodne kapacitete i nabaviti neophodnu opremu. Ova organizacija udruženog rada počela je rad prije pet godina, ali sa 50 do 60 odsto potrebne opreme koja nije nabavljena zbog nedostatka sredstava. Dio mašina trebao bi se nabaviti i iz inostranstva, a nabaviti devizna sredstva u ovom trenutku pravi je podvig.

Oko 200 zaposlenih radnika dnevno proizvode 2.200 pari gornjih dijelova obuće tako da se godišnje proizvede oko 600.000 pari. Novim investicijama planira se povećanje proizvodnje za 85 odsto uz zapošljavanje 100 novih radnika i dnevnu proizvodnju od 4.100 pari gornjih dijelova obuće. „Planika“ Kranj naš je dugogodišnji kooperant koji će obezbijediti znatna sredstva za proširenje kapaciteta — kaže Milenko Jotanović, direktor OOUR „Mladost“ Kotor-Varoš.

D. CRNIĆ-BABIĆ

POSILIJE ZABRANE IZVOZA OBLOVINE IZ BOSNE I HERCEGOVINE

VEĆA PONUDA — MANJI IZVOZ

● Veće količine oblovine koja će se nuditi na tržištu trebalo bi da obezbijede bolje snabdijevanje kolektiva čija je osnovna sirovina drvo, a to se posebno odnosi na udruženu celulozno-papirnu industriju BiH (SOUR UNICEP)

BANJALUKA, 24. januara — Zabrana izvoza trupaca iz Bosne i Hercegovine trebalo bi, između ostalog, da se povoljno odrazi i na snabdijevanje kolektiva čija je osnovna sirovina za proizvodnju — drvo. Tu se prije svega misli na proizvođače namještaja — i celulozno-papirnu industriju. Onda, s dosta optimizma, pozdravljena je ova nova mjera u Radnoj organizaciji „ŠIPAD-Vrbaš“ Banjaluka i SOUR-u UNICEP, čije se radne organizacije nalaze u Prijedoru, Maglaju, Banjaluci i Drvaru.

Prema riječima Hasana BILICA, predsjednika Poslovnog odbora UNICEP-a, članice ovog složenog poslovnog sistema godišnje troše milion i 500 hiljada kubnih metara četinarskog i ličarskog drveta. Od ŠIPAD-a u prošloj godini kupljeno je 430 hiljada kubika bukovine, 160 hiljada četinarskog drveta i 70.000 kubnih metara pilanskog otpada. Ove količine ni približno nisu mogle zadovoljiti potrebe članica SOUR-a, zbog čega se drvo moralo kupovati i od inostranih poslovnih partnera. Nakon zabrane izvoza oblovine, ponuda će sigurno biti obimnija i kvalitete

tnija, tako da će i hemijski preradivači drveta lakše dolaziti do



Nijedan trupac van granice — sigurnija snabdjevenost drvoprerađivača

osnovne sirovine.

„ŠIPAD-Vrbaš“ OOUR „Primarna prerada drveta“ (Pilana) — godišnje proreže oko 55.000 kubnih metara drveta. Od ove količine, oko 60 odsto drveta nabavlja se iz vlastitog šumarstva, dok se ostale

količine kupuju od drugih kolektiva s banjalučke regije.

— Iako za sada nije bilo ozbiljnijih problema u snabdijevanju „Vrbaš“ oblovinom, sigurno je da će zabranom izvoza trupaca — ponuda biti još bolja. Međutim, oz-

biljno zabrinjava pojava, što su mnogi OOUR-i primarne prerade povećali svoje proizvodne kapacitete, ili to namjeravaju da učine. Ovakva njihova orijentacija mogla bi nepovoljno da utiče na eksploataciju šumskog blaga, kao i na ponudu oblovine, odnosno snabdijevanje tvornica namještaja (finalnih proizvođača) — kaže Radmila PRAŠTALO, potpredsjednik Poslovnog odbora RO „ŠIPAD-Vrbaš“ Banjaluka.

M. KISJAN

OOUR MEHANIČKE PRERADE DRVETA, ČELINAC

DRVNA INDUSTRIJA „PROGRES“

SAMO GOTOV PROIZVOD

● OOUR „Čemernica“ godišnje isporučuje DI „Progres“ oko 18 hiljada kubnih metara trupaca jele-smreče i oko 10 hiljada kubika bukovih trupaca ● Stalna težnja da se drvo preradi u gotov proizvod za domaće i strano tržište

SKENDER-VAKUF, 24. januara — Davno je bilo kada su kamioni iz svih krajeva zemlje i inostranstva nemilice sa skendervakufskog područja odvlačili trupce od najkvalitetnijih vrsta drveta. Danas se sa šumskog područja, kojim gazduje OOUR Čemernica, cjelokupna rapoloživa masa pilanskih trupaca usmjerava na preradu u drvenu industriju „Progres“ u Skender-Vakufu. Godišnje OOUR Čemernica isporučuje „Progresu“ oko 18 hiljada kubnih metara pilanskih trupaca od jele-smreče te oko 10 hiljada kubnih metara bukovih trupaca.

U težnji za što većom finalizacijom ovih sirovina prije nekoliko godina u okviru DI „Progres“ izgrađena je tvornica građevinske stolarije gdje se reza na građu četina- ra dalje preradi. I bukova reza- na građa sa skendervakufskog

područja se preradi u „Progresovoj“ tvornici građevinske stolarije. To se ogleda kroz izradu elemenata za tvornicu stolica u Turbetu, a isto tako i elemenata za namještaj koji se putem „Šipada“ plasiraju na inostrano tržište.

U planu je i izgradnja tvornice masivnog namještaja od bukovog drveta u kojoj bi se sve rapoložive količine bukove rezane građe finalizirale u gotov proizvod-roker stolice. Značajno je da će se cjelokupna proizvodnja ovih stolica plasirati na tržište u SAD. Pravilna orijentacija u razvoju „Progres“ i „Čemernice“ i čvrsta dohodovna povezanost u okviru „Sebešića“ iz Travnika su garancija za budući napredak kako ovih kolektiva tako i Skender-Vakufa, jer je riječ o nosiocima razvoja ove komune.

Ž. KOPANJA

ISKORIŠTAVANJE ŠUMSKOG BOGATSTVA, SRBAC

Polufabrikati krajnji domet

● Više od 20 godina trupci se ne isporučuju inostranstvu: „Motajica“ godišnje daje za mehaničku preradu 20 hiljada kubika, a devet hiljada ustupa banjalučkom „Incelu“, gdje se jedino postiže visok stepen prerade

SRBAC, 24. januara — U pogonu šumskog gazdinstva u Srpcu koji djeluje u sastavu „Posavine“ iz Bosanske Građište i SOUR-a Šipad, saznajemo da se navršilo više od 20 godina otkako nijedan neprerađeni trupac nije otpremljen inostranstvu. Bukovi i hrastovi trupci sa Motajice preradiju se u domaćim fabrikama najčešće uz nizak stepen finalne prerade.

Od oko 50 hiljada kubnih metara bruto mase, koliko se godišnje posiječe na Motajici, oko 20 hiljada kubika odlazi na mehaničku preradu, a devet hiljada se ustupa banjalučkom „Incelu“ gdje se, kao što je poznato, postiže visok stepen prerade. Od 1972. godine mehanička prerada drveta obavlja se i na području srbačke opštine.

Vrbaš OOUR Mehanička prerada drveta u Prijehljezi- ma ove godine će prorezati oko 18.500 kubnih metara bukovih i hrastovih trupaca, ali će od toga samo manji dio proći kroz još jednu fazu prerade, da bi se na tržištu pojavio kao polufabrikat u vidu dijelova za namještaj.

Na početku tekućeg srednjoročja kolektiv mehaničke prerade drveta postavio je povećanje stepena finalizacije kao jedan od svojih temeljnih zadataka. Praktično, to je podrazumijevalo izgradnju nove fabrike u kojoj bi se proizvodio namještaj namijenjen krajnjem kupcu. Međutim, ove posljednje godine tekućeg srednjoročnog plana može se sa sigurnošću reći da od realizacije ovog programa nema ništa.

Razlog — za ovu gradnju potrebna su sredstva kojih nema. U ovom kolektivu ističu da će tokom narednog srednjoročnog perioda raditi na stvaranju uslova za povećanje stepena finalizacije u preradi drveta, a to podrazumijeva izgradnju nove pilane, kotlovnice i sušare. Izgradnja

pilane je u završnoj fazi, znači, ostaje da se podigne kotlovnica i sušara. Ukoliko investicione prilike budu povoljnije, neće biti nerealno očekivati da u narednom srednjoročnom periodu od 1986. do 1990. godine ovdje bar započne izgradnja nove fabrike koja bi proizvodila namještaj.

Ž. ŠARIĆ



Uporedo sa ulaganjima u proširenje i modernizaciju kapaciteta za finalnu preradu drveta, neophodan je i brižljiviji rad na sistematskom pošumljavanju goletih zemljišnih prostora pogodnih za uzgoj šuma

RADNA ORGANIZACIJA „ŠIPAD — KLJUČ“

Budućnost u izvozu

● Orijentacija na izvoz gotovih proizvoda znatno je uticala da se smanji produkcija polufabrikata ● Masivni namještaj i šperploče najčešća roba za strano tržište

KLJUČ, 24. januara — Planom poslovanja Radne organizacije Šipad Ključ u 1985. godini u domenu ekonomskih odnosa sa inostranstvom predviđena je razmjena na kvalitetnijim osnovama. To podrazumijeva povećanje izvoznih planova za 44 procenta u odnosu na 1984. godinu i ostvarivanje ekonomske koristi od milijardu 63 miliona i 588 hiljada dinara. Dok će se istovremeno uvoz ograničiti na najpotrebnije repromaterijale i rezervne dijelove.

Izvozna orijentacija RO zasni- va se na opredjeljenju da finalni proizvodi budu i nosioci u izvo- znoj politici dok se izvoz polu- fabrikata znatno smanjuje. U skladu sa takvom politikom Rad- na organizacija „Šipad-Ključ“ već nekoliko godina ne izvozi oblovinu, a na strano tržište se manje plasira i rezana građa. Zato, međutim, ključki drvopr- erađivači sve više izvoze šperploče, odnosno masivni namještaj.

Poslovanje na tim osnovama podrazumijeva stvaranje uslova da konačan proizvod iz pro- izvodnog ciklusa ostane i glavni izvozni adut. Već sada masivni namještaj iz najmlađe osnovne organizacije udruženog rada iz sastava ključkog „Šipada“ donosi više od trećine planirane zarade u izvozu cijele radne orga- nizacije. Tako se predviđa da će samo na američkom tržištu ove godine biti realizovano više od 334 miliona dinara. Mogućnost povećanja izvoza namještaja postoji i već se radi na osvajanju zapadnoevropskog tržišta.

Da bi se ovaj ideja ostvarila, biće potrebno preraspodijeliti poslo- ve, bolje opskrbiti vlastitu pro- izvodnju, te bolje iskoristiti raspoložive kapacitete u tvornici masivnog namještaja. Korist će biti zajednički iskazana rezultati- ma poslovanja u okviru radne organizacije.

O. FILIPOVIĆ

Investicije usporavaju finalizaciju

● Primarna proizvodnja, zbog ograničenosti kapaciteta, ostaje na nivou prošlogodišnje dok se u finalnoj proizvodnji predviđa povećanje fizičkog obima za pet odsto ● Viši stepen prerade drveta, za što postoje projekti, za sada se odlaže zbog nedostatka sredstava i neusaglašenosti razvojnog programa

ČELINAC, 24. januara — Osnovna organizacija udruženog rada Mehanička prerada drveta posluje u sastavu SOUR-a „Šipad“, odnosno radne organizacije „Šipad-Vrbaš“ Banjaluka i zapošljava 240 radnika. I pored teškoća privređivanja u prošloj godini ostvareni su dobri rezultati. Planski zadaci su izvršeni sa ukupnom realizacijom od 260 miliona dinara.

Po riječima Tripe Babica, direktora ovog radnog kolektiva, prošlogodišnje teškoće su se ogle-

dale u nedostatku osnovnih sirovi- na i materijala, zatim rekonstrukciji krama, kotlovnice i gatera — I pored ovih teškoća uspješno je ostvaren godišnji plan proizvodnje od 260 miliona dinara sa prebacajem fizičkog obima od pet odsto. Izvoz je realizovan sa 58 procenta u odnosu na ukupnu proizvodnju sa strukturom izvoza od 70 odsto rezane građe i 30 odsto finalne pro- izvodnje. Rezana građa je izveze- na u Italiju, a finalna proizvodnja — etažeri u Francusku i SAD, odnosno na konvertibilno tržište.

I u ovoj godini biće dosta teško- oća, posebno u finalnoj proizvo- dnji. Iako još nije definitivno ut- vrđen ovogodišnji plan u primarnoj proizvodnji zbog ograničenosti ka- paciteta, fizički obim proizvodnje ostaje na nivou prošle godine, dok se sa postojećim programom fi- nalne proizvodnje predviđa po- većanje fizičkog obima za pet odsto u odnosu na 1984. godinu.

Što se tiče daljeg stepena realiza- cije, još nije definisan. U protekliom periodu bilo je konkretnih projekata od kojih se odustalo zbog nedos- tataka investicija i neusaglašenosti razvojnog programa.

Društveno-ekonomskim planom razvoja čelinačke komune u prote- kla dva srednjoročja predviđana su investiciona ulaganja u ovom OOUR-u, ali do realizacije nije došlo, što se neće ostvariti ni u ovoj planskoj godini.

S. MILIJEVIĆ

ŠUMARSTVO I DRVNA INDUSTRIJA „VRBANJA“, KOTOR—VAROŠ

Računanje na nauku

● Otkako je OOUR Prerada drveta u sastavu drvne industrije „Vrbanja“ počelo se ozbiljnije razmišljati o finalizaciji proizvodnje ● Više pažnje se poklanja šumsko-uzgojnim radovima i primjeni nauke

KOTOR—VAROŠ, 24. januara — Niz godina kotorvaroško šumsko područje bilo je sirovinna baza za preradivačke kapacitete van pod- ručja opštine. Otkako je OOUR Prerada drveta u sastavu RO šumarstva i drvne industrije „Vrbanja“ u Kotor-Varoši počelo se ozbiljnije razmišljati o finalizaciji proizvodnje na bazi vlastitih sirovi- na. Potreba za ulaganjima u prera- du drveta proistekla je iz zahtjeva za povećanjem zaposlenosti u oblasti drvne industrije, što treba da omogući brži razvoj ove izrazito neraz- vijene komune. Iz dosadašnje prakse stekla su se iskustva da se na isporuci balvana ne obezbjeđuje intenzivniji razvoj, posebno kada se ima u vidu da su do sada iz šuma ovog područja otpremljene znatne količine drveta. Osim isporuke oblovine iz društvenih, u posljednje vrijeme su izraženi zahtjevi za sjećom u privatnim šumama.

U skladu sa usvojenim planovi- ma razvoja u prošloj godini je u OOUR-a Prerada drveta započeta

aktivnost na realizaciji programa rekonstrukcije i finalizacije. U prvu fazu proširenja proizvodnih ka- paciteta investirano je oko 350 milio- na dinara, što će omogućiti zajedno sa kapacitetom u Šipragama prera- du ove godine oko 43.000 metara kubnih oblovine. Manja količina, oko 4.000 metara kubnih ispo- ručiće se u proizvodne kapacitete van područja opštine.

Prema riječima Žilka Janjića, direktora OOUR-a Prerada drveta, ulaganja u proširenje kapaciteta omogućit će već u ovoj godini zaposlenje 50 radnika. Dalja ulaga- nja u finalizaciju proizvodnje dopri- nijeće da se zaposli još 200 radnika. Programom je predviđeno da se pro- izvođe elementi za namještaj u sa- radnji sa preradivačkim organiza- cijama u SR BiH. Uporedo sa ulaga- njima u finalne kapacitete sve veća pažnja se poklanja šumsko- uzgojnim radovima i primjeni nau- ke u oblasti šumarstva i drvne industrije.

D. KEREZOVIĆ

(NE)SPORAZUMI

VODOVOD TRAŽI DOGOVOR

● U gradnju vodovoda u Luči-Palanci kod Sanskog Mosta uloženo je prije tri godine oko 13 miliona dinara, ali su mještani nezadovoljni zbog neredovnog snabdijevanja vodom

SANSKI MOST, 24. januara — Duskora su žitelji Luči-Palanke, najvećeg naselja u sanskoj komuni, na izborovima radnih ljudi i građana u podružnicama Socijalističkog saveza, isticali svoje nezadovoljstvo zbog neredovnog snabdijevanja vodom.

Prigovaralo se, tvrde ovdje, zaposlenim u ovdajšnja mjesnoj zajednici, koji se brinu o održavanju vodovoda što napaja više od tri stotine domaćinstava i dvije postojeće tvornice u naselju — konfekcije „Borac“ i pogone proizvodnje industrijske automatike UNIS, te nekoliko objekata Radne organizacije ŠIPAD—„Sana“, zdravstvenu stanicu i zgradu osnovna škole.

Kada je sanitarna inspekcija utvrdila, nakon pojave većeg broja oboljelih od različitih stomačnih bolesti, što je prijetilo čak i epidemijom, kako hlorinator na sabirnom bazenu vodovoda nije uopšte radio duže vrijeme, prigovori mještana i predstavnika radnih kolektiva bili su tim više, razumljivi. Dakako, bili su u pravu, jer je u gradnju vodovoda, prije više od tri godine, uloženo oko 13 miliona dinara zajedničkih sredstava, što svakako nisu „male“ pare. U posljednje vrijeme, pa i sada, kada je i ovdje u Podgrmeču, dosta hladno, slavine Palančana nisu više suhe. O održavanju vodovoda povelu se više računa.

— Duskorašnji zastoji u snabdijevanju vodom, najviše su štete nanosili našim proizvodnim pogonima, jer je u bici za što veći dohodak i izvršavanje obaveza prema inostranom kupcu naših proizvo-

da, svaki minut dragocjen, objašnjava direktor Konfekcije „Borac“, Branko Dženopoljac.

No, sekretar Mjesne zajednice Luči-Palanka, Rade Praštalo, ističe, s druge strane, teškoće u redovnom održavanju vodovodne

gije na sabirnom bazenu mjesečno plaća više od dvadeset hiljada dinara, a omedavno čak i dvostruko više, a para nema, u Mjesnoj zajednici su prisiljeni da sa računa uplata mjesnog samodoprinosu, namijenjenog za izgradnju novih komunalnih objekata, izvršavaju svoje obaveze prema distributerima.

Čini se da je, stoga, najuputnije



Luči Palanka

mreže o čemu se brine samo jedan zaposleni radnik. Napominje kako su građani često neodgovorni prema obavezama plaćanja naknada za utrošenu vodu. Iako se još plaća paušalno, prema broju članova domaćinstva, što su svakako manji izdaci, nego prema stvarnom utrošku, koji se može očekivati putem brojila, na žiro-račun Mjesne zajednice pare sporo pristižu. Pošto se samo za utrošak električne ener-

da se za zajedničkim stolom nađu svi zainteresovani — mještani, predstavnici radnih kolektiva i stručne službe mjesne zajednice, pa i društveno-političkih organizacija, i u jednom otvorenom razgovoru pokušaju naći bolja rješenja i otkloniti nesporazume do kojih je dolazilo. Upravo onako kako su se sastali i prilikom odlučivanja o gradnji „spornog“ vodovoda.

S. GROZDANIĆ

PLANOVI KNEŽIČKE KONFEKCIJE „KNEŽIČANKA“

Dvije trećine u izvoz

BOSANSKA DUBICA, 24. januara — Proizvodno-finansijskim planom Konfekcija „Knežičanka“ iz Knežice predviđeno je da se u 1985. godini proizvede oko 160 hiljada komada odjevnih jedinica. To

je za oko 8 odsto više nego lanijske, inače rekordne godine. To treba da donese ukupni prihod od 300 miliona dinara, kada je proizvedeno 148.000 odjevnih jedinica. Poseban kvalitet ovogodišnjem planu knežičkih konfekcionara daje opredjeljenje da se nastavi sa plasmanom konfekcije na inostrano tržište i time nastavi veoma uspješan nastup na svjetskoj pijaci. Već u prvih tri mjeseca tekuće godine proizvede se uglavnom za zapadnonjemačkog kupca, a sa ovog izbirljivog tržišta obezbijediće se oko 80 miliona dinara. Na inostranoevropskom tržištu plasiraće se robe u vrijednosti od 100 miliona dinara, dok će se na domaćem tržištu, proizvodnjom HTZ opreme, uniformi civilne zaštite, brigadirskih uniformi i lovačkih odijela obezbijediti prihod od 120 miliona dinara.

S.A.

BIHAĆ Otežano snabdijevanje vodom

BIHAĆ, 24. januara — Dugi period niskih temperatura prouzrokovao je na području Bihaća veliki broj kvarova na vodovodnoj mreži. Pojedini dijelovi grada već nekoliko dana su bez vode. Kako nas je informisao Zdravko Glušica, direktor OOUP-a „Vodovod i kanalizacija“ prijavljeno je dvadesetak kvarova. Pošto OOUP ima malo ekipa za intervenciju, očekuju se da će saniranje vodovodne mreže potrajati i desetak dana. Situaciju u snabdijevanju grada vodom otežava i povećana potrošnja. Iz „Vodovoda i kanalizacije“ upozoravaju na potrebu racionalne potrošnje kako bi se snabdijevanje vodom bar donekle normalizovalo.

M.Z.

PRIJEDOR Malo udruženih zemljoradnika

PRIJEDOR, 24. januara — U prijedorskoj opštini sada ima 309 udruženih zemljoradnika, što je ispod očekivanja i stvarnih potreba. Preduzeti su koraci da se ovaj broj poveća i zajedničkim snagama ostvari veća proizvodnja hrane. Broj kooperanata Zemljoradničke zadruge „Agronija“ je, istina, mnogo veći, ali je i to nedovoljno.

U Prijedoru nisu zadovoljni ni intenzitetom izgradnje malih farmi na posjedima individualnih poljoprivrednika. U prvih devet mjeseci minule godine u ovoj velikoj opštini je bilo 69 mjekarskih farmi, sedam farmi svinja, pet junadi i ovaca, te 44 mini-plantaze voća. Opšta je konstatacija da dostignuti stepen razvoja poljoprivredne proizvodnje nije adekvatan uložnim društvenim sredstvima.

Z.D.

ULAGANJA OD KOJIH SE MNOGO OČEKUJE

Teški dani za peradare

● Zbog nedostatka trajnih obrtnih sredstava Centar za proizvodnju rasplodnog i tovnog materijala za individualni sektor u peradarstvu u Ratkovu kod Prnjavora došao u tešku finansijsku situaciju. Izlaz se našao u zahtjevu za kredit u iznosu od 32,7 miliona dinara kod banke.

● Kratkoročni krediti i mjenice za obezbjeđenje plaćanja, a visokim kamata, poseban problem.

Za veliki broj investitora karakteristično je, između ostalog da su prilikom izrade programa za izgradnju novih ili rekonstrukciju i modernizaciju postojećih proizvodnih kapaciteta, išli na obezbjeđenje sredstava za njihovo dovršavanje, pri čemu su — kao po nekom pravilu — zamenjena trajna obrtna sredstva. Računalo se ranije, a ponegdje i sada, da je važno početi graditi i, naravno, završiti objekat: trajna obrtna sredstva moraću, kada zapadne u teškoće kolektiv, neko ipak da namakne. Najčešće su to banke, fondovi Federacije i Republike, često u pomoć pristižu i opštine na čijem se području nalaze takve proizvodne organizacije.

Osnovni investicioni program

za izgradnju reprodukcionog centra u Ratkovu kod Prnjavora odobren je od banke polovinom 1983. godine s predračunskom vrijednošću — uz jedno prekoracanje — u ukupnoj vrijednosti od 129.860.883 dinara. Osnovni program bazirao se na ulaganju od 75,4 miliona dinara, a prvo registrovano prekoracanje „progutalo“ je još 54,3 miliona dinara. Međutim, prilikom odobravanja osnovnog investicionog programa nisu osigurana i neophodna trajna obrtna sredstva, pa je to investitora doveo u tešku finansijsku situaciju. Kada se to kaže onda se, prije svega, misli na često korišćenje kratkoročnih kredita i mjenica za obezbjeđenje plaćanja, čim su „vezane“ i visoke kamate.

V.D.Z.

IZ BOSANSKOGRADIŠKE TOPLANE

RJEŠENJE — KALORIMETRI

● Iz sukoba sa 50 građana u Toplani se rodila ideja o postavljanju kalorimetara kako bi se pravednije naplaćivala potrošena energija

BOSANSKA GRADIŠKA, 24. januara — Oko 50 Bosanskogradišćana bilo je donedavno u sukobu sa ovdajšnja Toplanom. Sve je nastalo zbog isključenja radijatora na spratu, ili samo nekim prostorijama, a grijanje je korišteno u prizemlju. Zahvaljujući njegovom kvalitetu i elementarnoj fizici, da se toplota penje u više siojeva, nije bilo teško sobnu temperaturu postići na spratu, zbog čega je došlo do nesporazuma. U Toplani su bili mišljenja da se radijatori ne mogu isključiti, dakle, da se plaća sva „kvadratura“. Građani su tvrdili i učinili suprotno, a dogovor je ipak postignut.

Treba reći da će se do kraja sezone udovoljiti građanima, a zbog stecenog iskustva u Toplani razmišljaju o postavljanju kalorimetara, pa će se naplaćivati potrošena energija, a ne zagrijavanje po „kvadratu“. To neće važiti samo za 50 građana s kojima se bilo u sporu, već i ostalim koji budu htjeli da pristanu na takav način naplate usluga. Na isti način grijanje će se naplaćivati od nekih vaspitno-obrazovnih ustanova i organizacija udruženog rada. Najbolji je to put, kaže Miroslav Vukosav, direktor „Toplane“, da se isključite štete na bilo čiji račun, a za to je trebala i pouka.

J.D.

PRNJAVOR

Veća boračka zaštita

PRNJAVOR, 24. januara — Na posljednjoj sjednici Izvršni odbor Skupštine opštine Prnjavor donio je odluku kojom se od 1. januara 1985. godine povećava iznos boračke zaštite za sve korisnike, u zavisnosti od ukupnog prihoda, za 50 odsto.

Ovim povećanjem usklađuju se primanja učesnika NOR-a i porodica učesnika NOR-a sa planiranim povećanjem troškova života.

Planirana sredstva u budžetu za potrebe finansiranja boračke zaštite na području opštine Prnjavor u 1985. godini iznose devet miliona dinara. Od 31. januara utrošeno je 450 hiljada dinara. S obzirom na utrošena sredstva, planira se da će se predloženim povećanjem moći da se izvrši finansiranje u okviru budžetom planiranih sredstava.

D.C.

BOSANSKA KRUPA

Lakše do ljekara

BOSANSKA KRUPA, 24.

januara — U posljednje vrijeme dosta se čini na poboljšanju zdravstvene zaštite na području bosanskokrupske komune. Do ljekara se sada lakše i brže dolazi i pored toga što je još i teškoća u pojedinim područjima komune.

Bosanskokrupski Dom zdravlja, smješten u modernoj zgradi sa dosta dobrom opremom, razvio je svoju djelatnost u cijeloj komuni. Tako je u selima otvoreno 9 ambulanti u kojima rade medicinski radnici. U dvije ambulante rade stalni ljekari dok u ostale dolaze jednom sedmično. U većim naseljima Bužimu i Otoci pored stalnih ljekara sedmično dolaze i specijalisti, što omogućuje brzu i efikasniju zdravstvenu zaštitu seoskog stanovništva.

Dom zdravlja danas ima 14 ljekara i 9 specijalista, a osim toga svake srijede pojedini specijalisti dolaze u Bosansku Krupu iz RMC Bihać, gdje pružaju ljekarsku pomoć.

B.V.

IZLOŽBA SITNIH ŽIVOTINJA

PRIJEDOR, 24. januara — Društvo „Golub“, koje postoji nekoliko godina, a osnovano je na inicijativu ljubitelja sitnih životinja, organizovalo je izložbu, koju je vidjeo oko 2000 posjetilaca. Bilo je izloženo oko 300 ekspanata golubova, peradi, ptica pjevačica, papagaja... Društvo ima oko stotinu članova, a za 16. maj, na Dan komune, planira organizovanje nove izložbe.

R.S.

KULTURA I
INFORMISANJEUča-
hureni
sistemi

Zahtjevi koji se danas postavljaju pred sredstva javnog obavještanja u oblasti informisanja u kulturi dotiču sa skupštine SIZ-ova kulture, a diktirana su kulturnom politikom ove zemlje, glase: što više informacija o kulturi u udruženom radu. Pred novinara je postavljen, izgleda, nerješiv zadatak, jer kako informisati o onome čega, bukvalno nema. Da stalno ponavlja iste priče o neostvarivanju kulturne politike u organizacijama udruženog rada, postalo je već zamorno i nesvršishodno. Da istražuje i otkriva zametke kulture u udruženom radu i da piše panegirike nečemu što još nije ni u povelju ne bi bilo mjesta.

Tako se novinar našao praktično ni na nebu ni na zemlji doveden u situaciju da s jedne strane, želeći da afirmiša kulturnu politiku ponekad napiše i hvalospjev onome što se tek začinja, a da objektivno nije u stanju da procijeni domet svega toga; a da istovremeno, i to se dešava, propusti značajne događaje iz oblasti kulture.

Ako prihvatimo činjenicu, da je danas u novoj tehnološkoj eri, u koju već ulazimo, informacija osnov svega, pokretač razvika, i da je došlo vrijeme da između informisanog i kulturnog čovjeka možemo staviti znak jednakosti u oba smjera, onda je time dužnost sredstava javnog informisanja da budu na nivou zadatka.

Kako obaviti valjano i profesionalno vlastiti posao ako su izvori informisanja često poluotvoreni ako se kultura, a posebno institucije kulture ponašaju kao kolektivisti za sebe ako se u samoj ovoj oblasti javljaju proturječne tendencije predstavljajući se, svako za sebe, kao legitimni nosioci razvoja kulturne politike?

U proklamovanoj kulturnoj politici kakva je naša u sporazumima i papirima, sve je jasno ali u ostvarenju te iste kulturne politike škripi na mnogo mjesta. O tome se govorilo ranije, a govoriće se još, ali je bitno da ovdje na ovom mjestu pomenemo da nam se organizacija kulture učahurila i institucionalizovala i da je stanje takvo da, nije prejak riječ, ga možemo imenovati alarmantnim. I, informisanje u kulturi dio je tog učahurenog i zatvorenog sistema tako da ni ono ne može naprijed dok se proklamovane ideje samoupravne transformacije kulture ne budu počele izvršavati.

Za takvo što ima želje, a postoje i objektivne mogućnosti kao što ima i objektivnih i subjektivnih snaga u Banjaluci cijeloj zemlji. A zašto se sve ne pokreće sa mrtve tačke, pitanje je koje se nameće kulturnim poslenicima i stvaraocima prvenstveno. Maksimalno angažovanje svih postojećih snaga i njihov, i pojedinačno maksimalni, doprinos putem javnih tribina i rasprava o kulturi, pojedinačna istupanja, javno pokazana želja da se stanje izmijeni dovelo bi i do valjanijeg informisanja u kulturi. Mora se biti svjesno i toga da jedan tekst, jedno mišljenje ne mogu mnogo toga promijeniti. Akcija je uvijek bila uslov promjene, ako ne ponekad i uslov opstanka, a svi medijumi javnog informisanja su otvoreni. Mogućnost za plasiranje sopstvenog mišljenja otvorena je i na taj način.

N. GUZIJAN

PROMOCIJE

TREĆI TOM „JUGOSLAVIKE“

ZAGREB, 24. januara (Tanjug) — Jugoslovenski leksikografski zavod „Miroslav Krleža“ iz Zagreba objavio je danas još jedno kapitalno djelo — treći svezak latiničnog izdanja „Enciklopedije Jugoslavije“ popularno nazvane

„Jugoslavika“. Tom knjigom na svečan način označen je i početak obilježavanja 35-godišnjice postojanja Zavoda na čijim je enciklopedijskim projektima dosad radilo 20 hiljada saradnika iz svih naših republika i pokrajina.

O značaju te dosad najmodernije uređene edicije, koja sadrži 76.153 ređaka teksta prezentiranog na 49,5 enciklopedijskih araka i prikaz 972 ličnosti, te 560 pojmova, govorili su glavni urednik „Jugoslavike“ akademik Jakov Sirotković i

direktor JLZ dr Ivo Cević.

Promociji „Jugoslavike“ prisustvovali su predsjednik Predsjedništva CK SKH Mika Špiljak, predsjednik Sabora SRH Ivo Latin i druge ličnosti javnog, naučnog i kulturnog života iz cijele zemlje.

KULTURA PROSTORA I KRAJIŠKI GRADOVI

I OD MANJIH TREBA UČITI

● U Bugojnu, Bihaću, Bosanskoj Krupi, Cazinu, Sanskom mostu, pa i nekim drugim gradovima, vajari i slikari dali su svoj pečat oplemenjavanju prostora

Dovoljno je samo osvrnuti se oko sebe, baciti pogled na fasade objekata, pa uočiti jednodušnost i sivilo, pravu pustoš i neinvitativnost u kreiranju ambijenta u kome provo-



Vajar Ahmed Bešić pored svoje „Majke“ u Cazinu. Takvih skulptura u Banjaluci nema. Zašto?

dimo, sasvim razumljivo, najveći dio vremena. Zgrade u kojima stanujemo „skrojene“ su, mogli bismo reći, na jedan kalup: liče jedna na drugu, sa zamaraćim, jednoličnim fasadama i balkonima, koji se skoro i ne koriste zbog nefunkcionalnosti, sa izgledom koji zamara i ubija, ostavlja nas, najblaže rečeno, ravnodušnim. Ponegdje, tek, u tom bespuću, bljesne i poneko maštovito, funkcionalno zdanje, ali je to kap vode u moru, pa ostaje nezapaženo.

Ili... pogledajte parkove, drvored, mjesta za odmor i razonodu. Tvrdava Kastel, od koje se s prvom mnogo očekuje u ovakvom urbanom jezgri, kao što je Banjaluka, nikako da se privede svojoj namjeni, da dobije konačni izgled i pored uloženi ogromnih materijalnih sredstava. Bilo je tu, možemo slobodno reći, mnogo promašaja, eksperimenata. Od ljetne pozornice, recimo, do još nedefinisano položaja nekih prostora i sadržaja, pa tako od ovog — po mnogima idealnog prostora za odmor i razonodu — nema mnogo koristi.

Parkovi, su, pak posebna priča. Osim bista istaknutih ratnika, koje su, ponegdje, postavljene pregušto, pa se naslanjaju, ne dođiruju, ne bismo se mogli pohvaliti

drugim, osmišljenim zelenim površinama. Nigdje skulpture, u kamenu ili bronzi, svejedno, ili maštoviti cvjetnih aranžmana, uspješnih i na duhovit način izvedenih ograda. Izuzetak, donekle, predstavlja minijaturni park nadomak gradskog mosta, u kom se nalazi skulptura u bronzi, koju je izveo akademski vajar Ahmed Bešić opčinjen Šantićevom pjesmom „Emina“. I to bi, uglavnom, bilo sve: na prste se mogu izbrojati prostori u kojima bi se mogli u miru provesti lijepi časovi, u lijepom ambijentu — koji bi predstavljao raj za oko i melem za dušu — neki časak, jedno poslije podne, recimo. U nekim drugim sredinama i gradovima, pak, nije tako.

U Bugojnu, na primjer, već nekoliko godina na spisku Urbanističkog zavoda nalazi se akademski vajar Stipe Ledić, učenik čuvenog maga skulpture Frane Kršinića, s prevashodnim zadatkom da se brine o oplemenjavanju prostora. Rezultati su vidljivi: dvije fontane, zatim, skulpture ispred hotela „Kalin“, Privredne banke, kod Kulturno-sportskog centra, na kome bi Bugojancima mogli da pozavide i mnogo veći gradovi. Na trgovima i u nekim prometnijim ulicama, u bijelom mramoru, isklesana su djela trajne vrijednosti, pa se ovdašnja urbana cjelina može takvom, osmišljenom kulturnom politikom, ponositi.

Bihać je takođe učinio mnogo na tom planu. Više od petnaest godina, u preljepom zamku iznad Une, u Ostrovcu, održava se međunarodni simpozij vajara. Svake godine ovamo dolaz pet-šest skulptora koji tu borave po mjesec dana, pa o trošku organizatora prave skulpture u poznatom kamenu-bifacitu i poslije ih ostavljaju ovoj sredini, ovim ljudima, što tako zdušno bdiju nad svakim djelom. A izrađeno ih je šezdesetak, te je sasvim razumljivo što su neke skulpture dislocirane i u manje gradove kao što su to, na primjer, Bosanska Krupa i Cazin i neka druga mjesta u ovom kraju.

Sanski Most imalikovnu koloniju izvornih stvaralaca, a Bosanska Krupa, povremeno, u Krušnici organizuje susrete slikara i vajara, koji svoja djela ostavljaju ovom gradu u zamjenu za jedno nesvakidašnje druženje, za susret s domaćinima koji znaju da cijene svačiji trud i zalaganje, pa prema tome, i doprinos umjetnika uređenju svoga grada.

Izuzetak je od svega, izgleda Banjaluka, sredina u kojoj „caruje“ sivilo i monotonija, jednoličnost i uniformiranost.

Duško MOMČILOVIĆ

SPOR U ORGANIZACIJI NARODA

PARE NE ZNAČE MOĆ

● Pisanja zapadne štampe najavljuju sudski spor SAD sa Uneskom iz koga je istupio krajem prošle godine i neće da prizna obavezu da izdvoji sredstva za budžet za ovu godinu ● Sukob je ipak, prouzrokovan željom bogatih da imaju glavnu riječ

UJEDINJENE NACIJE, 24. januara (Tanjug) — U Ujedinjenim nacijama se, bar zvanično ne izjašnjavaju o mogućnosti da spor SAD sa Organizacijom ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) dobije, takođe sudski epilog.

Prema izvještaju „Njujork tajmsa“, zahtjev za pokretanje spora pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu može sezasnivati na činjenicu da je budžet Uneska za 1984. i 1985. godinu odobren te da su SAD — iako su napustile organizaciju krajem prošle godine obavezne da uplate svoj finansijski doprinos i za ovu godinu.

Mada ova informacija potiče isključivo iz krugova zapadnih delegacija pri Unesku u svjetskoj organizaciji se nezvanično primjećuju da bi zahtjev za pokretanje sudskog spora pravno bio osnovan. Ovo je, naravno, mišljenje koje prevladava među nesvrstanim, ali ne i među zapadnim zemljama. Bez obzira da li će spor zaista dobiti i sudski ishod, već i samo pominjanje takve mogućnosti nesumnjivo svjedoči o zaoštavanju spora između Uneska i nekih zapadnih zemalja a u prvom redu SAD. Razmjere i brzo razbuktavanje ovoga sukoba kao da su na neki način zatekle nespornu Ujedinjene nacije i naročito nesvrstano grupu u njima. Mada je prošle jeseni Generalna skupština velikom većinom pružila podršku aktivnosti i ciljevima Uneska činjenica je da se ovih dana solidarnost više izražava u privatnim konsultacijama nego u određenim akcijama.

Ovo začinjuje tim više što je spor, bez obzira na njegove finansijske posljedice, u suštini izrazito političke prirode. Unesko je, naime, više nego jedna druga organizacija Ujedinjenih nacija, doveo u pitanje neke tradicionalne načine političke prirode. Unesko je, naime, više nego jedna druga organizacija Ujedinjenih nacija, doveo u pitanje neke tradicionalne načine političke prirode. Unesko je, naime, više nego jedna druga organizacija Ujedinjenih nacija, doveo u pitanje neke tradicionalne načine političke prirode. Unesko je, naime, više nego jedna druga organizacija Ujedinjenih nacija, doveo u pitanje neke tradicionalne načine političke prirode.

nansijskom doprinosu pojedinih članica. Usvajanje takvog prijedloga bi praktično značilo narušavanje cijeloga sistema Ujedinjenih nacija koji počiva na ravnopravnosti svih zemalja bez obzira na njihovu veličinu i bogatstvo. Pošto, prema tome, nije riječ samo o Unesku, postavlja se opravdano pitanje da li je mlaka, podrška koju u ovom trenutku nesvrstane zemlje izražavaju najviše što one mogu učiniti za organizaciju Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu.

FILM

Problema, ipak, ima

● Visokotiražni domaći film „Nema problema“ Miće Miloševića s Lepom Brenom u banjalučkom kinu „Palas“

Film o umjetnosti ne mora da bude umjetnost, ali najčešće to ipak jeste. Time se ne želi odreći umjetnička vrijednost filmovima koji govore o sportistima, velikanima estrade ili omiljenim zabavljačima. Međutim, praksa je pokazala da se ovakvi projekti, bar u domaćoj izvedbi, najčešće nisu sretno završili. Lišen vrhuna estetsko-umjetničke nadgradnje zapao u ponavljanja i neuspjela podražavanja uzora, ovakav film najčešće zapada u jednoslojno oslikavanje i tragi-patetiku, ili u kolotočinu rđavog vodvilja po porudžbinu.

Ove zamke, čini se, nije uspio a ni htio, mimoćići ni Mića Milošević u svom filmu NEMA PROBLEMA. Dakle, u pitanju je sudbina kojčij prijatelj stiče. Da bi spasio Kolektiv i doholke radnika, on priziva Lepu Brenu, čiji koncert netom napuni kase posustale privrede. Sve, naravno, pokušava skrojevitičke masovne „kulture“, a vrhunac kliča stiže na kraju, kad Brena

pjeva o „šekiju“ — dok se „šeci“ ljekare među palmama i bananama.

Film je, dakako, zgotovljen korektno, ako se izuzme scenario, režija i gluma — posebno akrobatska uloga Nikole Šimića. Ostali treba da su zahvalni da ih se ne pomenje.

Sprega „medija“ je u ovom slučaju hermetična i potpuna — ko se drzne pa začačka film, napao je i Brenu, a ko drine Brenu, zamjerio se i jednom visokotiražnom celuloidu. U situaciji besparice svaki, pa i ovakav porez na naivne, mora se priznati, nije nam odmet. Sve, dakle, „štima“, nema problema.

Poznavajući muzičkih prilika (i neprilika) najčešće ne kažu ništa ili se ukratko požale: „Pa, na žaloš, nivo opšteg muzičkog obrazovanja je zabrinjavajuće nizak. Muzička (ne)kultura“ je znači, korijen“ a Brena lijepo razvijena stabilijaka, tj. posljedica. Stoga ne valja lupati po posljed-

SRBAC
KRATAK
KULTURNI
DINAR

SRBAC, 24. januara — Prema projekcijama finansijskog plana, SIZ kulture u Srbu raspolagaće ove godine sa 4 miliona 152 hiljade dinara. Da su ova sredstva nedovoljna da kolikotoliko podmire kulturne potrebe u ovoj komuni, najbolje potvrđuje rasprava vođena na posljednjoj sjednici Skupštine SIZ-a. Delegati se nikako nisu mogli usaglasiti oko podjele zaista skromnih sredstava namijenjenih kulturi pa je zaključeno da se raspodjela izvrši na narednoj sjednici koja bi trebalo da bude održana tokom januara.

Z. S.

PRNJAVORSKI
DOM KULTUREPOZORIŠTE
ČEŠČI
GOST

PRNJAVOR, 24. januara — Dom kulture u Prnjavoru u toku prošle godine organizovao je 10 pozorišnih predstava na kojima je prisustvovalo prema prodanim ulaznicama oko 3.250 posjetilaca, što je znatan porast u odnosu na protekle dvije godine. Takođe visoke posjete zabilježene su na koncertima narodne i zabavne muzike, koje je u protekloj godini posmatralo oko 5.000 posjetilaca. Ukupna dobit od ovih manifestacija prelazi dvadeset starih miliona.

U razgovoru sa Zoranom Savićem, glavnim organizatorom svih priredbi koje se održavaju u prnjavorskom Domu kulture, doznali smo da će i u ovoj godini Prnjavorčanima biti pružena šansa da vide niz koncerata narodne i zabavne muzike, pozorišnih predstava, kao i mnogih drugih kulturno-zabavnih manifestacija.

D. Č.



Lepa Brena, glavna junakinja filma „Nema problema“

cama, tim prije što su u pitanju idoli. Pošto svojevremeno „neki“ nisu mogli ili htjeli časom vode ugasiti malu vatru estradnog neukusa, sada je kasno prizivati vatrogasce. I kad bismo još saznali ko su uvijek ti „neki“, mnogo toga bi nam bilo jasnije u zaista nejasnom kulturnom, pedagoškom, sociološkom pa i etičkom estradnom fenomenu. Problema, dakle, ipak ima.

V. BOJKO

IZVRŠNO VIJEĆE SKUPŠTINE SR BIH O ZEMLJIŠNOJ POLITICI

BRAZDE ZA NOVE HEKTARE

U toku je uređenje zemljišta društvenog sektora na površini od 37 hiljada hektara, provođenje mjera komasacije na 44 hiljade hektara i uređenje zemljišta na blizu 20 hiljada hektara

SARAJEVO, 24. januara — U ostvarivanju zemljišne politike u SR BiH postignuti su zadovoljavajući rezultati. Ovo je ocijenjeno na današnjoj sjednici Izvršnog vijeća Skupštine SR BiH na kojoj je, pod predsjedništvom Gojka Ubiparipa, raspravljano o ostvarivanju progra-

ma uređenja obradivog zemljišta društvenog sektora i dogovora o provođenju komasacije poljoprivrednog zemljišta u Republici, u tekućem srednjoročnom periodu.

Izrečenu ocjenu potvrđuju i podaci da je u toku uređenja zemljišta

društvenog sektora na površini od 37 hiljada 464 hektara provođenje mjera komasacije na 44.700 hektara i uređenje zemljišta (poznati projekt „Semberija“) na površini od 19.700 hektara, kao i da je obezbijeđen dio bespovratnih sredstava za kreditiranje ovih aktivnosti.

U ovoj godini pored ostalog treba početi realizaciju projekata uređenja zemljišta na još 16.970 hektara. Na još bržu realizaciju ovog značajnog programa utiču nedostatak sredstava za vlastito učesće organizacija udruženog rada, nelikvidnost banaka, nepovoljni uslovi kreditiranja, nedostatak stručnih kadrova za ove redove, spore pripreme na izradi investiciono-tehničke dokumentacije, te nedovoljna aktivnost jednog broja organizacija na ovim poslovima i slično.

Imajući u vidu značaj realizacije ovih poslova, Izvršno vijeće je ocijenilo da je neophodno da organizacije udruženog rada agrarne privrede koje su nosioci programa uređenja zemljišta preduzmu dodatne mjere radi ubrzanja završetka započetih programa. U tom cilju potrebno je utvrditi dinamiku završetka radova po pojedinim programima kako bi se zemljište osposobilo za intenzivniju poljoprivrednu proizvodnju i kako ne bi bila dovedena u pitanje planirana realizacija poljoprivredne proizvodnje koja je najvećim dijelom zasnovana na proširenju i uređenju obradivih površina predviđenih ovim programom.

Ostvarivanje operativnog programa mjera i zadataka radi stvaranja uslova za racionalnije korištenje poljoprivrednog zemljišta, prema ocjeni Izvršnog vijeća,

zauzima jedno od značajnijih mjesta u provođenju ukupne zemljišne politike, a naročito putem racionalnog i namjenskog korištenja poljoprivrednog zemljišta. Ocjenjujući provođenje ovog programa članovi izvršnog vijeća su konstatovali da u protekle dvije godine nisu izvršeni svi poslovi i zadaci tako da ima opština koje nisu donijele odluke na osnovu zakona o zaštiti i korištenju poljoprivrednog zemljišta ili već donesene odluke ne sprovode, kao i opština koje još nisu utvrdile evidenciju zemljišta u društvenoj svojini koje se ne koriste i zemljišta u svojini građana koje se još ne obrađuje.

Ovakvo stanje kao i važnost ostvarivanje operativnog programa kao trajnog zadatka koji predstavlja važan faktor daljeg razvoja poljoprivredne proizvodnje upućuje na potrebu još dosljednijeg i odgovornijeg odnosa skupština opština, opštinskih organa uprave i organizacija udruženog rada iz oblasti agrokomplesa na realizaciji predviđenih zadataka.

Danas je Izvršno vijeće takođe utvrdilo i prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o stopama određene republičkih poreza i donijelo odluku o izuzimanju pojedinih kategorija — obveznika poreza od obaveze evidentiranja računa. Ujedno je Izvršno vijeće utvrdilo i svoje stavove i mišljenja za raspravu u nadležnom međurepubličkom komitetu o prijedlogu dogovora o obezbjeđenju sredstava solidarnosti za otklanjanje posljedica zemljotresa koji se dogodio 1983. godine u SR Srbiji, na području Kopaonika, i za obezbjeđenje sredstava solidarnosti za otklanjanje posljedica zemljotresa i poplava u 1983. godini u SAP Kosovu.

S. DŽOMBIC

KRITIČKA ANALIZA DJELOVANJA POLITIČKOG SISTEMA

Zasad

samo

konstatacije

Društveno-političke organizacije imaju odgovorne zadatke u političkom sistemu, ali su one u njemu nedovoljno prisutne, posebno kada je riječ o delegatskom odlučivanju

BEOGRAD, 24. januara — Kritička analiza djelovanja subjektivnih činilaca u političkom sistemu, koju je sačinila radna grupa Saveznog društvenog savjeta za pitanja društvenog uređenja, nije odmakla daleko od registrovanja stanja u ovoj oblasti. Osnovna manjkavost ovog separata je što u njemu nisu preciznije naznačena rješenja, rečeno je danas u Saveznoj konferenciji SSRNJ prilikom razmatranja sadržaja kritičke analize — informiše Tanjug.

Društveno-političke organizacije imaju odgovorne zadatke u političkom sistemu, ali su one u njemu nedovoljno prisutne, posebno kada je riječ o delegatskom odlučivanju. Zato se i događa da mnoge značajne odluke donose neformalne grupe ili pojedinci. Za ovakvo stanje je posebno odgovoran Savez komunističke partije, jer od djelovanja ove organizacije umnogome zavisi da li će efikasno i uspješno funkcionisati naš politički sistem, rečeno je na sastanku.

ZAGREB

ŠKOLI IME B. ČOPIĆA

ZAGREB, 24. januara — U naselju Slobodište u Novom Zagrebu novootvorena osmogodišnja škola nosiće ime pjesnika i revolucionara Branka Čopića.

„Naša razmišljanja o imenu ove odgojno-obrazovne ustanove bila su usmjerena na ime velikog pisca i prijatelja djece Branka Čopića-stoji između ostalog u pismu upućenom dr Bogdanki Ilić-Čopić, supruzi lani preminulog pisca.

Ove godine navršava se 70 godina od rođenja „krajškog rapsoda“, dobroćudnog humoriste i njeznog ilirčara Čopića, najtiražnijeg jugoslovenskog pisca.

JUBILEJ SINDIKALNOG LISTA „RAD“

Samoupravljačka riječ radnika

Za protekle četiri decenije sindikalno glasilo odigralo je vidnu ulogu u djelatnosti naših sindikata i u razvoju društva

BEOGRAD, 24. januara (Tanjug) — Posljednjeg dana rada prve opštezemaljske konferencije jedinstvenih sindikata radnika i namještenika, 25. januara 1945. godine, izašao je prvi broj sindikalnog lista „Rad“. Tvorac ovoga broja bio je stari sindikalni borac Josip Cazi.

U prvo vrijeme „Rad“ je izlazio kao nedjeljni, da bi ubrzo počeo da izlazi dvaput, a zatim triput nedjeljno. Ali, krajem decembra 1950. godine list je prestao sa izlaženjem. Brzo se osjetila praznina jer je Sindikat Jugoslavije bilo i te kako nužno jedinstveno glasilo. Ovo tim prije što je sa uvođenjem samoupravljanja radnička riječ morala još glasnije da se čuje. Tako je novembra 1952. godine „Rad“ obnovljen.

Za protekle četiri decenije „Rad“ je odigrao vidnu ulogu u djelatnosti naših sindikata i u razvoju društva. „Kao isam Sindikat, i „Rad“ je imao uspone, stagnacije i traženja nove uloge u složenijim uslovima sve razvijenijeg samoupravljanja, rekao je na proslavi 40-godišnjice osnivanja SSSJ predsjednik Vijeća SSSJ Dušan Bogdanov Senko. „List je održavao te procese, ali je bio i aktivni učesnik svih sindikalnih akcija, borac za geslo da bez stvarnog informisanja nema ni

stvarnog samoupravljanja.“

Za izvanredan doprinos informisanju listu su dodijeljena mnogobrojna priznanja, među kojima su najznačajniji Orden rada sa crvenom zastavom i Orden bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem. Novinarima „Rada“ je posebno urezano u sjećanje i priznanje koje im je povodom 20-godišnjice izlaženja lista odao u pismu redakciji drug Tito. „Praćenje društvenih procesa, pa i uticaj na te procese, napisao je drug Tito, zahtijeva od novinara visoki nivo idejne zrelosti, dobro poznavanje društvenih problema i veliku stručnost. Sa zadovoljstvom mogu da konstataujem da su u vašem listu došli do izražaja te osobine i da se vaš kolektiv u svom dosadašnjem radu zalagao upravo za one ciljeve koji su za naše društvo bili od prvorazrednog značaja.“

S tiražom od sedamdesetak hiljada primjeraka, uz postojanje i nekih republičkih sindikalnih glasila — „Delavska enotnost“ u Sloveniji, „Radničke novine“ u Hrvatskoj, „Trudbenik“ u Makedoniji i u Vojvodini „Dolgozok“ na mađarskom jeziku, sa kojima redakcija „Rada“ ostvaruje uspješnu saradnju, može se s pravom reći da list danas ima izuzetno značajnu ulogu u informisanju radnika.

DANAS SJEDNICA SKUPŠTINE SFRJ — Predsjednik Skupštine SFRJ Dušan Alimpić zakazao je zajedničku sjednicu Saveznog vijeća i Vijeća republika i pokrajina Skupštine Jugoslavije za 25. januar. Na današnjoj sjednici oba skupštinska doma govoriće predsjednik Sjedinih Država Meksika Miguel de la Madrid.

VIJENCI NA GROBU ĐURE SALAJA — Povodom obilježavanja 40-godišnjice osnivanja Saveza sindikata Jugoslavije, na zagrebačkom groblju Mirogoj položeni su vijenci na grob prvog predsjednika Jedinstvenih sindikata Jugoslavije Đure Salaja.

LJUBLJANSKA DELEGACIJA U MINHENU — U posjet Minhenu otputovala je delegacija Ljubljane koju predvodi predsjednica Skupštine grada Tina Tomlje. Tokom boravka u Bavarskoj delegacija će razgovarati sa predstavnicima naših organizacija udruženog rada koje imaju predstavništva ili zajednička preduzeća u Minhenu, a posjetiti će i nekoliko bavarskih industrijskih pogona.

SVEČANOST U BILEĆI — U Bileći je završeno školovanje 80. klase pitomaca Skole rezervnih oficira pješadije i treće klase žena pitomaca ove škole. Opšti uspjeh obje klase je vrlo dobar. Na svečanosti u katarski „Moša Pijade“ za najbolje žene pitomce u trećoj klasi proglašene su Snežana Hordi iz Nove Gradiške, Evelina Kapidžić iz Bileće i Anka Čavić iz Koprivnice. Za najbolje pitomce 80. klase Skole rezervnih oficira pješadije proglašeni su Goran Mihajlović iz Vranja, Mihailo Stanković iz Lukavca, Milivoj Mijailović iz Kragujevca, Vukota Marković iz Bojnika i Vladan Knežević iz Čajetine.

VOJNODIPLOMATSKI PREDSTAVNICI U „ZASTAVA-FILMU“ — Vojnodiplomatski predstavnici akreditovani u Jugoslaviji, u okviru tradicionalnih susreta, posjetili su Vojno-filmski centar „Zastava-film“ u Beogradu. Tom prilikom direktor ove ustanove kapetan bojni brod Vukoman Milovanović informisao je goste o mjestu, ulozi, rezultatima i doprinosu Vojnofilmskog centra „Zastava-film“ u pripremanju pripadnika oružanih snaga za opštenarodnu odbranu i društvenu samozaštitu. Vojnodiplomatskim predstavnicima je prikazano nekoliko filmova o životu i radu pripadnika Jugoslovenske narodne armije.

ODBOR ZA SAHRANU GENERALA LOMPARA — Povodom smrti general-pukovnika u penziji Blaža Lompara formiran je odbor za sahranu.

Komemorativna sjednica u Saveznom sekretarijatu za narodnu odbranu održaće se danas u 10 sati.

Sahrana preminulog Blaža Lompara obavice se takođe danas u 15 sati iz kapele na Novom groblju u Beogradu.

PRED SUSRET RVSJ „BRATSTVO JEDINSTVO 85“

USPJEŠNE PRIPREME

Hiljadu rezervnih vojnih starješina iz svih republika i pokrajina 2. i 3. jula boraviće u 30 opština Bosne i Hercegovine, a na Dan borca prisustvovaće velikom zboru na Igmanu

SARAJEVO, 24. januara — Sve pripreme za ovogodišnje, 15. susrete Saveza rezervnih vojnih starješina Jugoslavije (SRVSJ) „Bratstvo-jedinstvo, 85“, kojima je domaćin Bosna i Hercegovina, provode se blagovremeno i veoma uspješno — ocijenilo je Predsjedništvo RK SRVSJ BiH na današnjoj sjednici, održanoj pod rukovodjenjem Vase Radića — izvještava Tanjug.

Hiljadu rezervnih vojnih starješina iz svih republika i pokrajina 2. i 3. jula boraviće u 30 opština — domaćina u BiH, a 4. jula na Dan borca oni će, zajedno sa 20.000 svojih drugova iz BiH i oko 100.000 mladih, izviđača, planinara, teritorijalaca i pripadnika JNA, boraca NOR-a i građana iz svih krajeva naše zemlje prisustvovati velikom narodnom zboru na legendarnoj Igman-planini.

VREMENSKE PRILIKE U ZEMLJI

IZVJEŠTAJ INFORMATIVNOG CENTRA AMSJ

Ponovo zimska oprema

BEOGRAD, 24. januara (Tanjug) — Prema obavještenjima Auto-moto Saveza Jugoslavije, na graničnim prelazima Ljubelj, Korensko sedlo i Jezersko počeo je intenzivno da pada snijeg, pa je zbog toga na prilaznim putevima od tih prelaza potrebna zimska oprema, a na graničnom prelazu Ljubelj, sa austrijske strane je zabranjeno kretanje teških teretnih vozila.

BOSNA I HERCEGOVINA

Izlivanje vode zaustavilo saobraćaj

SARAJEVO, 24. januara — Brzo otapanje snijega i izlivi vode onemogućili su saobraćaj na dionicama puta Blagaj-Budimlić Japra i Doboj-

Modriča. Prema podacima Auto-moto saveza Bosne i Hercegovine, topljenje snijega izazvalo je i odronje zemlje i kamenja na dionicama Jajce-Banjaluka, Rogatica-Ustiprača-Višegrad, Vlasenica-Kladanj, Nišići-Paklenik i Stupari-Karanja.

Za sav saobraćaj i dalje je zatvorena dionica magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina.

Pročišćen put Tjentište - Gacko

TJENTIŠTE, 24. januara — Jutros je nakon dvadesetodnevnog prekida ponovo uspostavljen saobraćaj na važnoj saobraćajnici Tjentište-Gacko koja predstavlja dio magistrale Beograd-Dubrovnik. Prekid prometa izazvale su snježne lavine neposredno poslije Nove godine koje su se survale na kolovoz. Mehanizacija „Hercegovina-Puteva“ tek nakon višednevnih napora uspjela je da se probije kroz smetove.

BJELAŠNICA

Vjetar 150 km na sat

SARAJEVO, 24. januar — Snažan južni vjetar danas duva u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Na planinama vjetar duva do 100 km na sat, dok je u kotlinama njegova snaga od 50 do 70 km na sat. Na Bjelašnici njegova jačina dostiže i 150 kilometara na sat.

ĐERDAP

Raste akumulacija

KLADOVO, 24. januara — Topljenje snijega uvećalo je akumulaciju Đerdapskog jezera što je omogućilo veću proizvodnju struje u hidroelektrani Đerdap. Na samoj brani nivo jezera povećao se za dva metra, što uz dotok vode od 2.300 kubnih metara u sekundi omogućava dnevnu proizvodnju od oko 10 miliona kilovatsati električne energije.

IGRE VELIKIH SILA POSLIJE ŽENEVE

Nepovjerenje jače od dogovora

Podozrenje u Moskvi i Vašingtonu i poslije „istorijskog“ susreta Šulca i Gromika u Ženevi

BEOGRAD, 24. januara — Američki predsjednik Regan izjavljuje da ne misli da čini „nikakav ustupak Sovjetima“, a ministar spoljnih poslova SSSR Gromiko uzvrća da nikakav sporazum neće ni biti moguć ukoliko SAD ne namjeravaju da se „časno ponašaju“. Iza ovih izjava, nema sumnje, stoji još jaka doza uzajamnog nepovjerenja dviju velisila, čak i poslije njihovog ženevskog „prelomnog“ ili „istorijskog“ susreta, na kojem su se Gromiko i Šulc ne samo dogovorili o obnavljanju pregovora, već i međusobno iscrpno informisali o „pravom stanju“ svojih nuklearnih potencijala.

Toliko nepovjerenje je, međutim, čudno ne toliko zbog informacija koje su razmijenili Gromiko i Šulc, jer oni jedan drugom nisu morali baš sve da kažu, već najprije zato što obje sile tvrde da i bez toga sve znaju jedna o drugoj — svaki pokret trupa, o svakoj novoj raketi, svakoj nuklearnoj probi, o legendi koju šire i Vašington i Moskva da njihovi sateliti sve osmatraju i sve vide, pa i koliko je sati na bilo kojoj tački Zemljine kugle, ako neko u Bijeloj kući ili Kremliju poželi to da sazna, na taj način.

I tako, iako tek što su se dogovorili da ponovo stupe u pregovore, i SAD i SSSR više tvrde pazar nego što pokazuju dobru volju da ustupcima i uzajamnim razumijevanjem potreba međusobne bezbjednosti, u skladu sa načelima tzv. pariteta, stvore atmosferu za uspješan start razgovora, od kojih ih dijeli samo šest nedjelja.

„U NAŠEM INTERESU“

Sudeći prema dosadašnjim izjavama najviših američkih ličnosti, i predsjednika Regana lično, Bijela kuća se već sada odlučila za „čvrstu liniju“, u predstojećem dijalogu. Predsjednik Regan je nedvosmisleno rekao da nije spreman da čini „nikakve ustupke Sovjetima“, a šef američke diplomatije Šulc je to potkrepio izjavom da svaki sporazum koji bi bio postignut mora biti „u našem interesu“. Iz njegove izjave nije jasno da li misli „u množini“, ali je karakteristično da je upotrebio reč „naš“ a ne „obostrani“.

Nije, zbog toga, nimalo jasnije nego što je bilo prije ženevskog susreta Šulc-Gromiko — kako će dvije velesile biti u stanju da postignu bilo kakav sporazum o ograničavanju bilo kog naoružanja, ako svaka polazi od toga da bi on morao da bude u „našem“, tj. u njenom interesu.

Ipak, kako javljaju novinske agencije, SAD se unaprijed ne odriču svakog sporazuma. Predsjednik Regan je takođe rekao da je sporazum sa Sovjetskim Savezom „potreban“, ali se odmah ogradio da on ne želi nikakav

sporazum koji bi bio „samo parče papira“.

Kada se tome dodaju izjave američkog ministra odbrane Vajnbergera, koje pomalo izgledaju kao da on nije pristalica dogovora SAD—SSSR u Ženevi, nastaje još veća zbrka. U stvari, postaje jasnije zašto su predstavnici obje velesila, odmah pošto su proklamovali svoj dogovor o obnavljanju pregovora, požurili da upozore svijet da je svaki optimizam pretjeran i da će dijalog biti dug i težak.

POD ZNAKOM PITANJA

Moskva, naravno, ne ostaje dužna, računajući na svoje veće „moralno pravo“ na uspjeh ženevskih pregovora u budućnosti, jer im je — kako tvrde njihovi funkcioneri — prišla bez uslova. Sovjetski Savez ne odobrava ponašanje Sjedinjenih Američkih Država poslije dogovora Gromika i Šulca i želi da pokaže, već sada, da neće biti odgovoran u slučaju novog sloma dijaloga.

Jednom riječi, Moskva veoma sumnja u iskrenost Vašingtona, što inače nije ništa novo, ali u ovom slučaju predstavlja veliki hendikep za ono što su SSSR i SAD, sporazumom u Ženevi obećali i sebi i svijetu.

Sovjetske reakcije na „vašingtonske dvoličnosti“ obuhvataju tvrdnje relativno umjerenog sadržaja — da su upitanju „različita tumačenja“, ali i ozbiljne zamjerke koje pokazuju da Moskva nije daleko od zaključka da je, u stvari, sve dovedeno u pitanje. I krivac su, kako se tumači, SAD i njihov neadekvatan prilaz pregovorima o čijem su se početku saglasile u Ženevi, prije dvije nedjelje. Praktično, Sovjetskom Savezu je neprihvatljivo da SAD uporno ostaju pri stavu da nastave pripreme programa tzv. „rata zvijezda“, tj. sistem satelitske antiraketne odbrane, a kao problem broj dvooglušavanje o zahtjev Moskve da se u zapadni nuklearni potencijal računaju i britanske i francuske rakete.

Izuzet „rata zvijezda“, sve izgleda rješivo u odnosima dviju velesila, naravno, u duhu njihovog blokovskog nadmetanja. Što se tiče Reganovog plana za izgradnju u vasioni neprobojnog štita od raketa, SSSR neće popustiti. Iz prostog razloga što bi se suočio sa stanjem da bude izložen eventualnom američkom nuklearnom napadu, a da ne može da uzvrat. I mada su mnoge slične riječi i ranije proticale na kanalu Moskva—Vašington, izjava Andreja Gromika s tim u vezi nije slučajna. On kaže: Ukoliko oni (SAD) namjeravaju da ostvare te planove (antiraketni obruč u kosmosu) to bi dovelo u pitanje pregovore koji treba da počnu na osnovu sporazuma u Ženevi.

Branko STOŠIĆ

IZJAVA VESELINA ĐURANOVIĆA MEKSIČKOJ NOVINSKOJ AGENCIJI

VELIKI ZNAČAJ POSJETE

„Mi, Jugoslaveni, gajimo velike simpatije prema meksičkom narodu, prema Meksiku, njegovoj istoriji, civilizaciji i sa poštovanjem se odnosimo prema njegovim slobodarskim tradicijama, savremenim stremljenjima i savremenoj politici, naglasio je predsjednik Predsjedništva SFRJ

BEOGRAD, 24. januara (Tanjug) — U izjavi meksičkoj novinskoj agenciji Notimeks, predsjednik Predsjedništva SFRJ Veselin Đuranović je rekao da „posjeti predsjednika Meksika de la Madrida Jugoslaviji pridajemo izuzetno veliki značaj. U toj posjeti vidimo novu manifestaciju jugoslovensko-meksičkog prijateljstva i dobrih odnosa“.

„Mi, Jugoslaveni, gajimo velike simpatije prema meksičkom narodu, prema Meksiku, njegovoj istoriji, civilizaciji i sa poštovanjem se odnosimo prema njegovim slobodarskim tradicijama, savremenim stremljenjima i savremenoj politici“, rekao je predsjednik Predsjedništva SFRJ Veselin Đuranović u izjavi koju je dao Ektoru Manuelu Eseti, direktoru meksičke novinske agencije „Notimeks“.

Pošto je izrazio zadovoljstvo veoma dobrim odnosima Jugoslavije i Meksika, Đuranović je posebno naglasio da „velika podudarnost i veoma velika bliskost ocjena i aktivnosti Jugoslavije i Meksika na međunarodnom planu, predstavljaju poseban kvalitet odnosa između naše dvije zemlje“.

Predsjednik Predsjedništva SFRJ je izrazio mišljenje da postoje i realne mogućnosti za unapređivanje ekonomske saradnje. Prilikom posjete predsjednika Meksika, posebnu pažnju posvetiće mu upravo tom pitanju sa ciljem da učinimo obostrane napore da unaprijedimo ekonomske odnose i saradnju“, rekao je Đuranović.

„Mi u Jugoslaviji — nastavio je Đuranović — sa posebnom pažnjom pratimo napore latinoameričkih zemalja za rješavanje ozbiljnih ekonomskih problema sa kojima su suočene. Mislim, prije svega, na rješavanje problema dugova. Akcija latinoameričkih zemalja u pogledu rješavanja dugova je izuzetno značajna i ima širi značaj. Ta je akcija, po mom mišljenju, donijela dvije značajne stvari: prvo, da se shvati da se prihvati da je pitanje dugova zajednička stvar dužnika i povjerilaca i drugo, da se moraju obezbijediti povoljniji uslovi za vraćanje dugova. To je, po mom mišljenju, od velikog značaja za razrješavanje tako krupnog problema koji danas pritiska zemlje u razvoju u cjelini“, rekao je on.

„Takođe sa posebnom pažnjom —

istakao je zatim Đuranović — pratimo razvoj situacije u Centralnoj Americi. U tom pogledu posebno cijenimo i dajemo punu podršku akciji grupe Kontadora, čija nastojanja su usmjerena da se za otvorene probleme u Centralnoj Americi nađu rješenja političkim putem, miroljubivim putem, bez upotrebe sile i spoljnih intervencija. Ta je akcija takođe od velikog

značaja, jer jača ona stremljenja, ona nastojanja koja su danas u svijetu i te kako potrebna, tj. da se obezbijede nezavisnost i bezbjednost država, rješavanja tih problema političkim putem a ne silom.“

U obje ove akcije, i u rješavanju pitanja dugova i miroljubivom rješavanju pitanja Centralne Amerike, Meksiko igra izuzetno veliku ulogu“. Zbog toga posebno cijenimo politiku Meksika i predsjednika De la Madrida, naglasio je Đuranović.

Na kraju izjave Đuranović je izrazio zadovoljstvo zbog posjete predsjednika Meksika de la Madrida Jugoslaviji. „Jer, do posjete dolazi u trenutku kada imamo o čemu da razgovaramo“.

RAZGOVORI DE LA MADRID — GONZALES

Širok spektar tema

PALMA DE MAJORKA, 24. januara (Rojter) — Premijer Španije Felipe Gonzales sastao se sinoć u Palma de Majorki sa predsjednikom Meksika Miguelom de la Madridom, koji se na proputovanju zadržao u Španiji. Gonzales i De la Madrid su razgovarali o situaciji u Centralnoj Americi i razoružanju. Bilo je riječi i o predstojećem sastanku grupe Kontadora, 14. februara u Panami.

Na konferenciji za štampu španski premijer je izrazio svoje čuđenje zbog odluke Sjedinjenih Američkih Država da prekine pregovore u meksičkom gradu Manzanilju i pored fleksibilnog stava Nikaragve.

POVRATAK DENKTAŠA I KIPRIJANUA NA KIPAR

Nove optužbe

NIKOZIJA, 24. januara — Lider kiparskih Turaka Denkaš vratio se na sjever Ostrva. Kako javlja dopisnik Tanjuga iz Nikozije, on je odmah po dolasku porovio optužbe da su za neuspjeh sastanka sa kiparskim predsjednikom Kiprijanom u Njujorku krive kiparska i grčka vlada. Denkaš je govorio i o pozivu generalnog sekretara UN Peresa de Kueljara za održavanjem novog samita, ali je naglasio da bi taj samit, ako do njega dođe, mogao da se organizuje jedino na Kipru.

Danas se na Kipar vraća i predsjednik Kiprijanu, koji će odmah obavijestiti lidere svih političkih partija kiparskih Grka o događajima u Njujorku da bi sutra ujutro održao konferenciju za štampu.

USKORO

Nastavak pregovora o Namibiji

LUANDA, 24. januara — U Luandi se očekuje skori nastavak pregovora o Namibiji uz učešće delegacija Angole, Kube i Sjedinjenih Američkih Država, javlja dopisnik Tanjuga pozivajući se na dobro obaviještene izvore. Angola je, međutim, zvanično bila saopštila da nije spremna više ni na kakve ustupke Pretoriji, pošto je Južnoafrička Republika odbila njen prijedlog o trogodišnjem povlačenju kubanskih trupa.

PAPA PONOVO U LATINSKOJ AMERICI

POLITIČKA BOJA PUTOVANJA

RIM, 24. januara — Uz vanredne mjere bezbjednosti i neuobičajene sankcije prema novinarima nepoćudnim Vatikanu — papa Ivan

Pavle Drugi polazi u subotu na još jedno, vrlo politički obojeno, putovanje u Latinsku Ameriku. Ovoga puta, u okviru 25. turneje po svijetu,

papa će posjetiti Venecuelu, Ekvador, Peru i Trinidad-Tobago.

Neki istaknuti katolički teolozi iz raznim zemalja smatraju da Ivan Pavle Drugi mnogo putuje i suviše polaže na spektakularnu stranu svojih putovanja i da bi njegovo pontifikovanje trebalo da bude manje „politički obojeno“

OD DOPISNIKA TANJUGA

BANGKOK

BORBE U KAMPUČIJI

Nova ofanziva Vijetnamac

BANGKOK, 24. januara — Pošto je uništila većinu civilnih naselja pristalica Son Sana, vijetnamska vojna mašina sada se okrenula na jug prema teritoriji pod kontrolom boraca Fronta Demokratske Kampučije. Tajlandski vojni krugovi očekuju da će vijetnamske trupe za koji dan pokušati opšti napad na oblast Pnom Malai gdje se nalazi i sjedište lidera Fronta Demokratske Kampučije i potpredsjednika kmerske koalicije Kie Sampana.

Već nekoliko dana na prilazima ove brdovite oblasti obrasle džunglom vode se žestoke borbe. Do većine okršaja je došlo pošto su jedinice 450. divizije Demokratske Kampučije, zadužene za bezbjednost ove regije, preduzele napade na isturene položaje vijetnamskih snaga i komunikacije kojima dolaze pojačanja.

STIŽU POJAČANJA

Kmerski obavještajni izvori tvrde da je okupaciona komanda dovela dvije nove divizije na front Pnom Malaia. Jedna je raspoređena

Očekuje se napad na oblast Pnom Malai, gdje se nalazilo sjedište lidera Fronta Demokratske Kampučije Kie Sampana

sjeverno duž puta broj pet, dok druga pokušava da priđe južne strane od Batambanga. Zapadni vojni krugovi kažu da su ove divizije nedavno prebačene iz Vijetnama, što govori o rješenosti Hanoja da pokuša da zauzme jedno od, bar za svijet, poznatijih uporišta Fronta Demokratske Kampučije.

Prema tajlandskim i kmerskim izvorima naspram ove oblasti sada je koncentrisano oko 20 hiljada vijetnamskih vojnika s artiljerijom i oklopnim vozilima. Dosađajući okršaji, iako se ocjenjuju kao intenzivni, ipak ukazuju da odlučujući napad tek predstoji.

Predstavnik Fronta u Bangkoku sa skepsom govori o mogućnostima da Vijetnamci ostvare neki odlučujući vojni rezultat protiv kmerskih trupa. Po njegovim riječima najveća opasnost kmerskim naseobinama u oblasti Pnom Malai za sada prethodi od malih vijetnamskih

grupa, koje je teško zapaziti u džungli.

Jedini prilaz ide preko strme planine Malai, koji su kmerski pretvorili u bunker, ili preko teritorije Tajlanda. Ispred Malaia se nalazi drugi lanac brda pod šumom koji takođe kontroliše 450. divizija sa svojih oko 5.000 boraca. Snage Kie Sampana, reorganizovane poslije poraza 1979. godine, uspjele su da ovladaju masivnom Malai januara 1981. što se smatra njegovom prvom značajnijom pobjedom protiv okupacionih snaga.

ZNAČAJNO UPORIŠTE

Predsjednik Norodom Sihanuk obično tu održava sastanke s koalicionim partnerima ili prima ambasadore iz prijateljskih zemalja. Protekle dvije godine vijetnamske trupe nisu preduzimale veće operacije u ovoj oblasti, što uz sadašnju

koncentraciju vojnika govori o rješenosti Hanoja da uništi ovo značajno uporište. Kmerski predstavnik u Bangkoku, međutim, ističe da njihove snage, koje se procjenjuju na 35 do 40.000 boraca, ne zavise od jedne baze.

Nacionalna armija Demokratske Kampučije regionalno je podijeljena u tri operativne zone kojima pokriva skoro sve provincije u Kampučiji. Kmerski smatraju da imaju dovoljno zaliha oružja i da ni sada neće mijenjati dosadašnju uspješnu taktiku. To znači upuštanje u borbu samo gdje njima odgovara, kako bi se nanijeli što veći gubici neprijatelju i povlačenje pred većim jedinicama da bi se sačuvala vlastite snage.

Posmatrači sada samo nagađaju da li će Vijetnam sačekati da prođe posjeta generalnog sekretara UN Pereza de Kueljara Bangkoku i Hanoju od 25. januara do 1. februara i napad odložiti do početka idućeg mjeseca, odnosno do dolaska predsjednika Sihanuka u Tajland i zapadnu Kampučiju. Predrag TOLPA

OBILJEŽAVANJE 40-GODIŠNJICE HITLEROVE KAPITULACIJE U SR NJEMAČKOJ

Šlezija ostaje nada

BON, 24. januara — Udrženje Nijemaca iz Šlezije promijenilo je parolu za svoju skupštinu u junu koja je glasila „40 godina izgnanstva — Šlezija ostaje naša“ u „40 godina izgnanstva Šlezija ostaje naša nada u Evropi slobodnih naroda“. Nova parola odgovara kancelaru Kolu, pa će i on — kako javlja Tanjug — na tom skupu biti jedan od govornika.

Prva parola bila je spremna zato što Šlezija od 1945. godine pripada Poljskoj, a Bon je sa Vršavom potpisao ugovor i potpisnik je Helšinske deklaracije koja, pored ostalog, predviđa nepovrednost granica u Evropi. Ta prvobitna verzija parole korigovana je prema želji kancelara Kola.

ZBOG NEDOSTATKA SNIJEGA NA VLAŠIČU

Odgođeno prvenstvo

BANJALUKA — Iako je sve već bilo spremno za održavanje otvorenog prvenstva SK Starčevica 26. i 27. januara, do takmičenja ipak neće doći.

— Nagle vremenske promjene u cijeloj zemlji „zbrisale“ su snijeg s padina zimsko-sportskih centara. Tako je i na Vlašiću, zbog čega nećemo moći održati u zakazanom terminu otvoreno klupsko prvenstvo SK Starčevica. Takmičenje, na koje se prijavio veliki broj učesnika iz Republike, odgođićemo za povoljnije dane, znači tokom februara ukoliko to vremenske prilike budu dozvoljavale, ističe predsjednik Predsjedništva SK Starčevica Miroslav Vesić.

U.P.

IZABRANI SPORTAŠ I EKIPA BIHAČA ZA 1984. GODINU

Tomić i odbojkaši

● Proglšenje najboljih u ponedjeljak, 28. januara u sportskoj dvorani na Lukama

BIHAČ — Žiri, koji je imenovalo Predsjedništvo Saveza organizacija za fizičku kulturu, proglasilo je najuspješnije sportaše i sportske ekipe Bihača u 1984. godini. Od deset kandidata, koji su ušli u uži



PRIZNANJE: Pero TOMIĆ

izbor za sportaša godine, najviše glasova dobio je odbojkaš Krajinometala **Pero Tomić**. Ovaj uzorni sportaš, koji je prije nekoliko godina došao u Bihač iz Brčkog, postao je ljubimac bihačke publike zbog primjernog zalaganja i ponašanja na sportskom borilištu.

Iza Tomića redom su se plasirali: **Ramiz Omanović** (fudbaler), **Zvonko Birjukov** (aero-modelar), **Drago Poljak** (kuglač), **Duško Blažić** (džudista), **Samir Karabašić** (kajakša), **Dragan Đurić** (fudbal), **Mireada Čavčić** (rukomet), **Franjo Tomić** (padobranstvo) i **Husein Ramić** (džudista).

Odlukom žirija, Odbojkaški klub Krajina metal drugi put uzastopno je najuspješnija ekipa. U uži izbor ušlo je, inače, šest sportskih kolektiva, a iza odbojkaša plasirali se Kajak-kanu klub „Una“, Fudbalski klub „Jedinstvo“, modelari Aero-kluba „Bihač“, Džudo-klub „Gero“ i Rukometni klub „Srednjoškolač“. Svečanost proglašenja najuspješnijih sportaša i ekipa biće održana u sportskoj dvorani na Lukama u ponedjeljak, 28. januara u 18 sati. Tom prilikom biće dodijeljena i priznanja učesnicima prošlogodišnjeg ciklusa Radničkih sportskih igara bihačke opštine.

M. ZULIĆ

KOSARKA

U NOVOM SADU POČELO OMLADINSKO PRVENSTVO JUGOSLAVIJE

NA OKUPU OSAM EKIPA

Iz Novog Sada javlja
Limun PAPIĆ

NOVI SAD, 24. januara - U sportakom smislu riječi glavni grad Vojvodine ustupljen je od sinoć mladim košarkašicama koje će u naredna četiri dana odlučiti kojom će klubu pripasti titula prvaka Jugoslavije. Na okupu se našlo osam sastava, prvaci republika i pokrajina. Izuzetak čini titogradska Budućnost koja je otkazala u posljednji čas, jer nije mogla da

obezbjedi neophodna i netako mala sredstva. To je iskoristio beogradski Voždovac i on će zauzeti upražnjeno mjesto, čime mu se pružila iznenadna prilika da brani i možda odbrani titulu šampiona države, osvojevu prošle godine.

Košarkašice Mladog Krajišnika imale su mali peh pa su posljednje sinoć stigle u Novi Sad. Naime, autobus na redovnoj liniji Banjaluka—Novi Sad imao je teži kvar pa su putnici, među njima i košarkašice, preko tri sata proveli u Derventu. Banjalučanke su smještene u hotelu „Putnik“, gdje se nalaze i igračice „Marlesa“, Jugoplas-

tike i Crvene zvezde, dok su u hotelu u „Vojvodina“ košarkašice Kosova polja, Voždovca i Skoplja.

Raspoloženje u redovima Banjalučanki je vedro kao što je vedro vrijeme u Novom Sadu. One su ubijedene da će ovoga puta imati više uspjeha nego lani, kada su u Ljubljani zauzele peto mjesto. Inače, domaćin prvenstva Košarkaški klub Vojvodina sve je preduzeo da se učesnice šampionata osjećaju prijatno, i po svemu sudeći Vojvodani će uspješno položiti ispit. Sve utakmice igraju se u velikoj ili maloj sali GSC Vojvodina.

UČESNICI

PRVA GRUPA: Voždovac (Beograd), KK Kosovo polje, Mladi Krajišnik, Marles (Ljubljana) DRUGA GRUPA: Jugoplastika (Split) KK Skoplje, Vojvodina (Novi Sad), Crvena zvezda (Beograd)

RASPORED UTAKMICA: četvrtak: Voždovac — Marles, Jugoplastika — Crvena zvezda, Kosovo polje — Mladi Krajišnik, KK Skoplje — Vojvodina; petak: Marles—Mladi Krajišnik, Crvena zvezda — Vojvodina, Voždovac — Kosovo polje, Jugoplastika — Skoplje; subota: Kosovo polje — Marles, Skoplje — Crvena zvezda, Mladi Krajišnik — Voždovac, Vojvodina — Jugoplastika. UTAKMICE za plasman igraju se u nedjelju, 27. januara.

SLUŽBENALICA

SUDIJE: Tercajla (Zagreb), Smirnov (Novi Sad), Mališić (Kragujevac), Dorović, Savičević (Novi Sad), Debeljački (Srbobran). DELEGAT: KSJ Šprak (Osijek)

KONFERENCIJA KK „PARTIZAN“ IZ MZ VRBANJA

OMASOVLJENJE KOŠARKE

BANJALUKA — U mjesnoj zajednici Vrbnja kod Banjaluke djeluje košarkaški klub „Partizan“, član zonske lige koji je u protekloj sezoni zauzeo solidno peto mjesto. Nedavno je održana i redovna konferencija ovog malog sportskog kolektiva koji okuplja desetine ljubitelja košarke u ovoj mjesnoj zajednici. Predsjedavajući Predsjedništva Redžo Orlić upozna nas o aktivnostima kluba u proteklom i zadacima u predstojećem periodu.

— Najvažnija u ovom trenutku je da je

odziv članova dobar. Zamijenili smo neaktivne i to već sada pokazuje izvjesne rezultate. Treninge za narednu sezonu smo već počeli a radimo na pripremanju za obnovu igrališta, te zamjenu konstrukcije koševa. S Osnovnom školom „Ajša Karabegović“ postignut je sporazum o korištenju svlačionica.

Trener Boris Višekruna ima na raspolaganju 34 igrača u seniorskoj konkurenciji tako da će borba za svako mjesto u timu biti velika.

M.M.

IZ AKTIVNOSTI OPŠTINSKOG SAVEZA BANJALUKA

Jugoslavija — Mađarska u aprilu?

KUGLANJE

BANJALUKA — U očekivanju završnih radova na plastifikaciji kuglane u Sportskoj dvorani „Borik“ u Opštinskom kuglaškom savezu Banjaluka aktivnosti ne jenjavaju. Na posljednjoj proširenoj sjednici Predsjedništva raspravljalo se i o problemu povećanja troškova neophodnih za sanaciju kuglane. Kao što je poznato, za plastifikaciju i prateće radove Sportska dvorana „Borik“ je izdvojila 700.000 dinara, dok je ostatak od 500.000 dinara priložio SIZ fizičke kulture na osnovu rebalansa finansijskog plana za 1984. godinu.

— Na pregovorima u Ljubljani sa radnim organizacijama Iskra i Elektrovod, neophodni radovi su koštali više no što smo mi uspjeli da obezbijedimo sredstva — priča Branko Čulumović, predsjedava-

jući Predsjedništva Opštinskog kuglaškog saveza. Zato smo na sastanku Predsjedništva odlučili, čime su bili saglasni svi klubovi u Banjaluci, da se obavezno plate treninzi na kuglani za decembar 1984. i januar 1985. godine bez obzira što na kuglanu Sportske dvorane „Borik“ nijedan takmičar niti rekreativac nije ni zakoračio.

Na ovaj način biće obezbijedena sredstva za povećani obim radova i kompletnu popravku kuglane. U vlastitim redovima kuglaši su pronašli rješenje i brojnih drugih problema. Tako je „izbijena“ velika novčana stavka za prevoz materijala i opreme za plastifikaciju. Na osnovu dogovora prevoz će obezbijediti RO Vitamina preko svog kuglaškog kluba. Poznato je, takođe, da su većinu građevinskih

poluvremenu nije mogao da dođe do riječi pa je to Banjalučankama olakšavalo posao ali postiči više od stotinu poena nije mala stvar. Da zabilježimo još i ovaj podatak: stoti, najjači koš, postigla je Dragana Papić. U utakmicama prvog kola postignuti su još ovi rezultati: Voždovac — Marles 81:77 (41:37), Crvena zvezda—Jugoplastika 71:54 (40:30).

M.M.

TRENEROVA OCJENA

Razlika u kvalitetu između Mladog Krajišnika i Kosova polja bila je očigledna pami je to omogućilo da šansu pružimo svim košarkašicama. Smatram da je naš sastav igrao dosta dobro, ali on može i mora još bolje. Već sutra u petak, protiv Marlesa iz Maribora, moramo igrati i bolje i u odbrani čvršće jer je to sigurno protivnik bolji i jači od Kosova polja — ocjena je trenera Mladog Krajišnika Ace Jurčića.

lako koristile, a najprijatnije je iznenadila Dragana Radanović koja je postigla 14 poena. Lijepo je igrala i Gabrijele Starčević, koja je poput iskusnog plejmekera vodila igru svog tima. Iatina, rival ni u drugom



RAPORT
S PRIPREMA
LJUBIJSKOG
RUDARA

MRAKOVICA — Ekipa Redakcije lista „Glas“ zatekla je na Mrakovici fudbalere Rudara kako se marljivo pripremaju za nastavak takmičenja. Sa maksimalnom ozbiljnošću i savjesnim angažovanjem svakog pojedinca naporni treninzi provode se po planu. Prvi dio takmičenja Rudar je završio na 14. mjestu sa ukupnih 14 bodova, što ne garantuje opstanak u društvu drugoligaša.

— U jutarnjim satima radimo na otvorenom terenu, dok su popodne na programu vježbe u sali — ističe šef stručnog štaba Rudara Radosav Zubanović. Ovdje na Mrakovici imamo izuzetne uslove za rad. Staviše, i vrijeme nam je išlo naruku. Tako smo u prvom dijelu imali dovoljno snijega, dok ga od juče nema i radi se na travi. Iz Prijedora smo donijeli sve neophodne sprave za rad u sali tako da ni tu nema problema.

Na pitanje kako fudbaleri podnose naporne pripreme, Zubanović je dodao:

NASTAVAK U BIOGRADU NA MORU

Nakon prvog dijela priprema na Mrakovici od 14. do 24. januara Rudar će do 4. februara raditi u Ljubli i Prijedoru, kada odlazi na desetodnevne pripreme u Biograd na moru, takođe u odmaralište Rudnika Ljubija. Poslije toga sve do početka prvenstva ponovo će se raditi na domaćem terenu. Predviđen je i veći broj prijateljskih utakmica. Prva je na programu već u nedjelju 27. januara, a protivnik je tim Bereka na terenu člana Regionalne lige. Utakmica počinje u 11 sati.

— Za sada nema povrijeđenih niti bolesnih igrača, što je najvažnije. Svi fudbaleri maksimalno su angažovani i nema nikakvih problema u provođenju predviđenih aktivnosti.

Puno hvale čulo se i na račun rada novajlija. U protekloj zimskoj pauzi u ljubijskog ligaša stigla su sedmorica novih igrača. To su: Kušljugić i Štillić iz Slobode (Tuzla), Bekvalić i Stakić iz Vojvodine (Novi Sad), Petković iz Sarajeva, Turuntaš iz Rudara (Hadžići) i Buvač iz Omarske.

Na pripremama se još nalaze: Bebović, Rešić, Popin, Marijan, Cerić, Crnalić, Parhamov, Vuković, Zgog, Vito Samardžija, Bihorac, Bežurlić, Sadiković, Abdulović, Peklija, Vinko Samardžija i Bašić.

Iz kluba su otišli Duračević u Berek, Grujić u Borac (Titov Drvar), Vasiljević (Podgrameč), dok je Škondro prestao s aktivnim igranjem, a Begović ne trenira.

— Igrači se zalažu maksimalno na svakom treningu. Svjesni smo težine situacije u kojoj se klub nalazi i sa dobro obavljenim pripremanjima,

NA OTVORENIM PIONIRSKOM PRVENSTVU ZAGREBA U STONOM TENISU

MIHAILOVIĆ PETI

ZAGREB — Izvanredan uspjeh na pravu završenom pionirskom otvorenom prvenstvu Zagreba postigao je Siniša Mihailović, član STK „Rade Ličina“ iz Banjaluke osvajanjem petog mjesta. Mihailović je zajedno sa bratom Igorom, nastupio i u ekipnoj konkurenciji na ovom tradicionalnom najmasovnijem pionirskom takmičenju u nas. U konkurenciji 150 ekipa iz cijele Jugoslavije „Rade Ličina“ je zauzela od 9-16. mjesta. Braća Mihailović su savladali vršnjake iz „Industrogradnje“ 3:0, Vараžđina 3:1, „Metalca“ — Osijek 3:1 i „Proletera“ — Čoka 3:0, a izgubili su od „Vesne“ iz Ljubljane 2:3. Prvo mjesto pripalo je STK „Sobota“ iz Murske Sobotice. Druga je ekipa „Vojvodine“ iz Ljubljane. U pojedinačnoj konkurenciji nasupilo je 300 takmičara. Redoslijed je sljedeći: Štremkar („Vesna“) Unger („Sobota“), Kovač („Partizan“), Efović („Radnički“) Mihailović, Pamić („Sloga“), Šubalj („Uzdin“), Krkalić („Perućica“) itd. Takmičenje je održano u Domu sportova u Zagrebu a nastupilo je oko 650 pionirki i pionira iz cijele zemlje.

MRAKOVICA SNAGU DAJE

● Prvi dio priprema na Mrakovici protiče u najboljem redu ● Nema povrijeđenih ni bolesnih igrača ● Novajlije se odlično snašle



KOMPLETNI — Prvolimci Rudara iz Ljubije sa stručnim štabom pred početak jednog od svakodnevnih treninga, snimljeni ispred hotela Kozara



VJEŽBE — Napornim vježbama fudbaleri pokušavaju prikupiti što više snage za predstojeće važne prvenstvene okršaje

Snilmo: R. OSTOJIĆ

odnosno igrama na početku takmičenja, pokušaćemo izbjeći opasnu zonu. Na startu imamo težak raspored, od četiri meča, tri gostujemo i kada bismo uspjeli osvojiti četiri boda, plan bi bio u potpunosti

ispunjen. Tada bi se mnogo lakše ušlo u nastavak takmičenja - kaže jedan od najiskusnijih u redovima Ljubijaca Vito Samardžija.

U. PAŠALIĆ

TURNIR U MALOM FUDBALU „BORIK 85“

VEĆE ŽONGLERA

BANJALUKA — Predvođeni Draganom Marjanovićem i Orhanom Jamakovićem ekipe „BIS“ i „Karioke“ oduševile su u srijedu 1500 gledalaca u dvorani „Borik“. Majstori malog fudbala najzaslužniji su za pobjede svojih ekipa. Marjanović je postigao pet golova od deset koliko je ova ekipa postigla u susretu sa „Pilanskim vukovima“ (10:0). Za pobjedničku ekipu pored Marjanovića igrali su: Halvadžija, Malbašić, Marković, Baković (1 gol), Telić (1), Grahovac (1), Marjanović, Vukša, Babić i Petković. „Karioke“ su savladale solidnu ekipu „Povelića“ sa 5:1 uz „žonglerske“ majstorije Seada Kapčića - Tete i Orhana Jamakovića - Kuhara, te Mehmeda Mede Piralčića

nekadašnjeg asa bihačkog Jedinstva. I ostale utakmice su bile izuzetno zanimljive. „Cevapčići“ za koje su nastupili: Vuković, Jeličić, Aleksić (1), Čosić (1), Pešević, Nušinović, Halilović i Imamović poslije uzbudljivog finiša savladali su minimalnim rezultatom „Gostionicu mir“ sa 2:1, a „Sele“ je bio bolji od „Piknika“ 3:0. Prošlogodišnji pobjednik turnira, ekipa „Granapa“ bez problema je prošla u sljedeće kolo pobjedom nad „Larom“ 4:1. Ekipa „Plavi ekspres“ sa Zoranom Smlieskim, Ferencakom, Jakovljevićem, Matajom, Levićem 2, Risovićem 3, Barišićem, Mehicom, Brkićem i Savićem, savladala je „Dvor“ 6:0. „Volan“ je savladao „Merkur“ sa 2:0, a „Kananac“ je

pružio slab otpor „Adi“ 2:5. Ekipa „Kozare“ je pobijedila „Adidas“ sa 1:0 (ispravka).

Turnir će se nastaviti u subotu kada se sastaju u prijepodnevnom i poslijepodnevnom programu: „Stomijeno krilce“ - „Prijatelji“, „Čorkovac“ - „Kameleoni“, „Vesela Krajina“ - „Apendiks“, „Složna braća“ - „PKB“, „Seher“ - „Video Sator“, „Cager“ - „BIS“, „Glamoč“ - „Tri pa jednu“, „GPG“ - „Sava“, „Mali Lošinj“ - „Simos Citroen“ - „Java“, „Drugovi“ (Zenica) - „Balkan“ i „Duro Đaković“ - „Bambus“.

M. MUJIĆ

KARATE SPORT U VELIKOJ KLADUŠI

KIMONO KAO MAGNET



Trener Mujagić sa najperspektivnijim članovima kluba

VELIKA KLADUŠA — Ove godine navršava se decenija otkako je karate dobio „pravo građanstva“ u Velikoj Kladuši. Nije se tada moglo pretpostaviti koliko će ovaj sport za kratko vrijeme osvojiti mlade komune. Novooformirani klub je dobio ime po 23. februaru, datumu kada je ovaj grad oslobođen. Podatak da klub danas ima oko 400 članova najbolji je pokazatelj koliko je kimono zastupljen među mladima.

Aktivnost se odvija i u 7 selekcija, koje djeluju u mjesnim zajednicama, a ono što je takođe vrijedno istaći je ideja koja će se ove zime realizovati. Naime, Velika Kladuša će biti, ako ne jedina, a ono jedno od prvih mjesta u našoj Republici gdje će startovati Opštinska karate lige. Već je poznato da će se takmičiti 8 ekipa. Biće to, bez sumnje, novi korak u popularizaciji ovog istočnjačkog sporta među mladim Kladušćanima.

Dužnost prvog trenera već nekoliko godina izuzetno uspješno obavlja majstor karatea Mujaga Mustafić. Ovaj istaknuti sportski radnik i stručnjak je koordinator rada, a aktivnost se odvija preko još 10 njegovih pomoćnika. Trenutno, „23. februar“ ima petnaestak majstorskih kandidata i oko 40 nosilaca plavog pojasa. Taj broj se povećava stalno, jer se često organizuju ispiti za sticanje novih pojava. Ne preterujemo kada kažemo da je karate postao opsesija mladih Velike Kladuše. Može se u to uvjeriti svako onaj ko je makar jednom imao priliku da prati treninge, koji se održavaju u dvije fiskulturne dvorane. Rad se odvija u

jednoj atmosferi kakva se samo poželjeti može. Izražena želja za napredovanjem, odnosno još dubljim ulaganjem u tajne ovog sporta i savršena disciplina polaznika osnovne su karakteristike u aktivnosti ove najmasovnije sportske organizacije u veliko-kladuškoj komuni.

Da bi slika o karate klubu „23. februar“ bila kompletna treba dodati da ovaj primjermi kolektiv ima svoje prostorije, pa tako i dobre uslove za rad. Značajnija pažnja posvećuje se i pripadnicima nježnijeg pola, koje su takođe zaljubljene u ovaj sport. Najperspektivnije su svakako Medina Gračanin, Šcherzada Pašagić i Aleksandra Pajazetović (na slici sa trenerom Mujagićem) dok od muškaraca treba posebno pomenuti imena Hašima Letića, Senada Mržijaka i Nurije Čauševića.

Klub godišnje raspolaže sa sredstvima od 600 hiljada dinara, što za ovu brojnu armiju karatista i nije dovoljno. Međutim, ovdje entuzijazam ne priznaje nikakve teškoće, pa tako ni sredstva ne mogu biti prepreka za stalni napredak kladušskog karatea. Recimo na kraju da se u klubu ponose i veoma aktivnim rukovodstvom, koje je takođe zaslužno za sve te brojne vrijedne rezultate i pravi preporod bijelih kimona u Velikoj Kladuši. O karatistima „23. februara“ će se još mnogo toga lijepog čuti, jer Velika Kladuša postaje značajan karate centar u Bosni i Hercegovini.

B. RADULOVIĆ

Pet minuta sa

ENESOM MUHIĆEM,
PRINOVOM FK BORCA U
ZIMSKOJ PAUZI

U BORAC ZBOG SARADNJE

Enes Muhić (23 godine), najbolji strijelac Bratstva iz Bosanske Krpe, u proljetnom dijelu prvenstva će braniti boje drugoligaša Borca. Zajedno sa klupskim drugom Milojkom Bogojevićem obreo se na Gradskom stadionu u Banjaluci.

Imao sam namjeru da pristupim drugoligašku Novom Sadu - priča u pauzi treniranja Muhić. Čak sam u Novom Sadu trenirao 15 dana. Međutim, moj dosadašnji klub je bio za to da pređem u Banjaluku i eto me ovdje. Poznato je, naime, da Bratstvo i Borac imaju izuzetno uspješnu saradnju.

Muhić je u Bratstvu uglavnom igrao na mjestu centarfora. U jesenjem dijelu prvenstva u Regionalnoj ligi BiH postigao je sedam pogodaka. Prošle godine, takođe u prvenstvu, strijelac je bio 12 puta. Odlikuje se izvanrednom igrom glavom. Izuzetno je brz, sa dobrim odrazom. Po mnogima, banjalučkom drugoligašu je nedostajao upravo ovakav špic igrač.

Vjerujem da će nakon baznih priprema, koje su već sada veoma na-



porne, izboriti mjesto u najboljoj postavci - nada se Muhić. Po meni ekipa je kvalitetna, pogotovo kad se zna da će u njoj igrati i Abid Kovačević. Nadam se da ćemo uspješno saradivati, a ja ću pokušati da se polovima odužim za povjerenje stručnog štaba na čelu sa Đorđem Gerumom.

M.J.

SUTRA U „GLASU“

Znam šta me čeka

● Intervju Abida Kovačevića, fudbalera i tehničkog direktora Borca

PRVENSTVO SANSKOG MOSTA

U DERBIJU ODLUKA

ŠAH

SANSKI MOST — Tradicionalno godišnje prvenstvo šahovskog kluba „20. oktobar“ iz Sanskog Mosta ulazi u završnu fazu. U do sada odigranih šest kola najviše uspjeha imali su Saletović i Praštalo koji su osvojili po 5 poena i vode na tabeli. Prvenstvo se igra po švajcarskom sistemu a za pobjednike je kao i do sada obezbijeđeno participiranje dijela troškova za učesnike na otvorenom prvenstvu BiH u šahu kao i prigodni pokloni - šah garniture i šahoski satovi. Prvenstvo se

nastavlja u subotu partijama sedmog kola u kome će biti odigran i derbi Nalić - Praštalo koji direktno odlučuje da li će Praštalo ostati u trci za prvo mjesto jer u slučaju poraza ili remija teško je vjerovati da bi u nastavku prvenstva mogao ozbiljnije ugroziti Saletovića. Sve partije prvenstva se igraju u prostorijama FK Podgrmeč, koji je tako dosta pomogao nesmetanom odvijanju prvenstva.

Tabela nakon šest kola: Saletović i Praštalo po 5 poena, Selman i Fazlić po 4,5, Nalić, Lukić, Šahbegović i Bervić po 4 poena itd.

M. DESPOT

ŠAHOVSKI ZADATAK

BROJ 759

Priprema: Nikola LAKIĆ,
šahovski majstor



Bijeli: Kh1, Dh4, Lc3, Le4, pješaci a2, c3, h2 (7)
Crni: Kh8, Df7, Lc6, pješaci a7, b6, c5, h7 (7)
Crni vuče i dobija!
Stari majstor Pilsbri efektne je matirao jednog manje poznatog protivnika nakon tri poteza (Flügelstille, 1899).
Rješenje prošlog zadatka: 1... Th5 2.Kh5 Dh3 3.Kg5 h6 4.Kf4 g5 5.Ke5 De6 mat!

Kozara se pokoriti ne može

Već tužni nova neprijateljska, šesta po redu, ofanziva, **Boško Šiljegović**, predlaže umjetničkoj grupi Kazališta da pođu na Kozaru...

- Ali, i Kozaru je zahvatila njemačka ofanziva - nastavio je Skrigin, koji je na Kozari snimio seriju izvanrednih fotografija: „Narod i borci su jedno“, „Kozara se pokoriti ne može!“ Svaka od ovih fotografija je sjajan detalj o ljudima i duhu hrabrih ljudi, Kozarčana.

O Kozari i njenim ljudima, Skrigin je ostavio zapisu u svojoj knjizi: „**Rat i pozornica**“, prepunoj fotografija i hroničarskih sjećanja na NOB. Neke od tih zapisa smo citirali u ovom feljtonu, kao što smo, uz dozvolu autora, neke fotografije i prenijeli.

„Da je njemačka ofanziva zahvatila i Kozaru“, zapisao je Skrigin, „osjetili smo svuda kuda god smo dolazili.“

Seosko stanovništvo, videći nas izdaleka, a ne znajući ko smo - partizani ili Nijemci, davalo je znake Čaršafima, sa brda na brdo, da neka vojska dolazi. Tako, prilikom ulaska u sela, u prvo vrijeme, nikoga u njima nismo nalazili. Poslije izvjesnog vremena, najprije bi se pojavila poneka starija žena, i kada bi vidjela da smo mi partizani, davala bi znak, i za nekoliko minuta, kao da iz zemlje izviru, pojavili bi se svi, oživjelo bi selo i okupljalo se oko nas.“

Počinje ofanziva

- Ta organizacija, stvorena na teškim iskustvima i patnjama, veoma je impresionirala... sjeća se Skrigin, koji je na prkosnoj Kozari snimio fotografije - izvanredne priče o jedinstvu naroda i partizana.

Tokom mnogih neprijateljskih ofanziva, ustaše i Nijemci su Kozaru popalili, opljačkali, a masu naroda odveli u logore.

- A narod se - priča Skrigin - dovikao i analazio, na razne načine, i uvijek se ponovo vraćao u popaljena sela, gdje je i dalje živio do sljedeće ofanzive.

- Išli smo u mjestašce Kozarac... Niko nas nije očekivao. Čekali smo da se neko pojavi, kao

i u ostalim mjestima. Uzalud... Umjesto da naiđe neko od mještana, začula se huk motora. Utom je dočuo jedan borac sa začelja i sav zadihan povikao: „Tenkovi!“

To zbilja nismo očekivali. Još prije desetak minuta išli smo mirno i potpuno bezbjedno tom istom cestom, pjevali bezbrižno naše partizanske pjesme.

Nismo imali vremena da dugo razmišljamo, jer se buka motora sve više približavala. Okrenuli smo odmah uzbrdo. I sa vrha tog brda, nekoliko minuta doznije, vidjeli smo kako se njemački tenkovi već nalaze na onom mjestu gdje smo mi bili maločas...

Ubrzo je došao kurir da nas odvede do naših jedinica. Usput smo vidjeli kako su naši, sa jednim protivoklopnim topom, već zauzeli zasjedu. A dalje, u putu, ugledali smo kako našim borcima pomažu seoske žene i volovima izvlače drugi protivoklopac, spremajući novu zasjedu. Tu smo najbolje vidjeli kako je narod Kozare srastao sa svojom vojskom.

Mnoge detalje, o tome, uvijek je činio je svojom kamerom Žorž Skrigin.

Skrigin nastavlja da priča o ofanzivi u kojoj Nijemci i njihovi saradnici počinju da vrše sve jači pritisak:

- Morali smo nastaviti put prema jednom od vrhova Kozare, prema Maslin - bašti. Prešli smo preko one tri riječice koje je tako divno opisao **Skender Kulenović** u svojoj poemi „**Stojanka, majka Knežopoljka**“. Tu smo vidjeli svu tragediju kozaračkog naroda, koju je on u ofanzivi pretrpio. Na svakom koraku nailazili smo na ljudske kosture, razbijene samare, razlupana zaprežna kola i ostavljene dječje kolijevke.

A Skrigin na može da odoli, da ne snimi sve ono što ljudsko oko registruje.

Fotografija do fotografije sa temom Kozare...

Narod i borci pomažu članovima Kazališta narodnog oslobođenja da prevezu pozorišne rekvizite.

Grupa boraca sa puškama preko leđa; jedni za drugim, komandir sa strane; Kozarčani kreću na položaj...

Pa volovi, koji tegle zardali top na kojem je cijev pokrivena ženskom maramom. Priprema se odbrana Kozare, zapisao je uz ovu fotografiju Skrigin. Top u blatu - zaglavljen. Tlo je duboko i

tmušno. Kamenje hrapavo i oštro. Žena sa maramom i puškom stoji sa strane, a muškarci, borci i Kozarčani, svojaki podupriču da top izguraju iz blata.

Skrigin je uz ovu fotografiju koncizno napisao: „Narod pomaže borcima da izvuku top na položaj.“

Ono što je vidio na Kozari, ostalo je zauvijek u njegovom objektivu, u oku kamere...

U Savinoj brigadi

Naša jedinica bila je dodijeljena III diviziji i pošli smo u V crnogorsku brigadu, koja se nalazila nedaleko od Nevesinja, kod rijeke Nevesinjske. Komandant brigade **Sava Kovačević**, nas je dočekao kao pravi domaćin. Već je bila pripremljena bogata večera sa uštipcima, a drugarice su dobile čak i po čokoladu!

Poslije večere, smo započeli razgovor o pozorištu, sa Savom, koji nam je bio nevjerojatno drag, jer nije bio nimalo usiljen. Njegove riječi bile su prstodušne i neposredne. Kako je Sava mnogo volio pozorište i umjetnost, a prije rata nije imao mogućnosti da sve to prati, on je sve instinktivno primao, i njegova zapažanja su za nas bili vrlo interesantna.

Za ono kratko vrijeme koje smo s njim proveli, vidjeli smo koliko ga njegova okolina cijeni i voli. Jer Sava je uvijek nastojao da čovjeka razumije i svadji trud je poštovao.

Njegov odnos prema borcima, iako vrlo strog, bio je više nego očinski. Čuvao je svakog borca, ali kad je trebalo izvršiti postavljene zadatke, nije štedio ni sebe!

Kao komandant vodio je svoju brigadu iz pobjede u pobjedu, a njegovi juriši - uvijek je pri tom bio prvi - natjerivali su strah u kosti neprijatelju, proslavivši ga kao pojam našeg borca za slobodu.

Njegov temperament i karakter najbolje su se ogledali u brzini, živim očima i čuvenom Savinom nasmijsanom brku! Koliko je bio pun sadržaja taj izraz!

Mnogi su pokušavali da ga imitiraju, pa su čak i neki od nas pres-



Nazaboravna herojska Kozara: Narod i vojska su bili jedno (Skrigin je snimio detalje koji su danas više od istorije)

tali da briju brkove! I ja sam bio jedan od tih! Jednom prilikom **Olga Dedijer** mi sa smiješkom reče: „Pa dobro, Žorž, šta ti je to ispod nosa?“ - A ja sam bio toliko ponosan na svoje brkove, misleći da mi oni daju strogi, vojnički izgled!

Iako razbijeni, četnici su tu i tamo vršili noćne prepade na bolnice i manje jedinice, koje su bile smještene dalje od glavnine. Pošto smo bili raspoređeni u obližnjem selu, i mi smo bili prisiljeni da sami držimo stražu pred nekoliko kuća u kojima smo bili smješteni! Mijenjali smo se svaka dva sata.

Negdje u ponoć došao je red i na mene, a mene je zamijenio **Mi-**

lan Vujnović, kome sam prenio lozinku, znake raspoznavanja. Nisam još ni zaspao, kad čuh Milanov uzvik: „Stoji Ko ide?“

Kako nije bilo nikakve uzbuđenosti, misleći da to samo prolazi neko od naših, mirno zaspah.

U sljedećem broju:

PRIČA O JEDNOJ FOTOGRAFIJI

Ne znam odakle mi baš to pada na pamet! Počeo vjerovati u one priče o nekakvim momentima kad nam se u istim uslovima i u isto vrijeme vraća u misli ono što se desilo prije mnogo godina. Možda sam i tada ovako sjedio sa „Plajbojem“ u rukama i flašom viskija pored sebe, možda je vani bilo isto ovako vruće; ko bi ga znao? Ali, da se sve odigralo u junu, u to sam siguran. Čovjek ponekad razmišlja o tako čudnim stvarima... (a na radiju i dalje svira Benji Gudmen)... Moram priznati da se mnogo ne bavim razmišljanjima i da nisam nesretan zbog toga. Više volim akciju. Stoga sam valjda i zaradio onaj, lako podrugljivi, meni ipak drag nadimak: „Čelično njuškalo“. Naravno da je tome doprinio i moj nerazdvojni „pištoljić“, čiji meci ne prave velike rupe na mjestu gdje ulaze u tjele, ali je zato i meni mučno pogledati veliku ranu što ostaje na drugoj strani pogodenog.

Elem, da se vratim onome čega sam se sjelio maločas. Upravo sam bio otvorio ovaj čimez i nazvao ga Agencijom privatnog detektiva P. AJVA. Bio je to za ono vrijeme moderan biro, opremljen masivnim piscim stolom, velikom foteljom i stoličkom u uglu, nekoliko stolica, vješalicom i velikim metalnim ormarom za kartoteku. Od onda se malo toga promijenilo: samo je sve posialo starije i demode. Ni onda kada sam imao najviše para nije mi padao na pamet da kupim novi namještaj, već sam se toga obično sjećao u časovima dokolice, kad bih sjedio ovako kao sada.

Ne sjećam se više da li je to bio moj treći, četvrti, peti ili deseti slučaj, samo znam da sam, i pored izvjesnog lekustva u policiji, bio zelen za ovaj posao.

Jedni sam bio bolje prošao da mi upište nije ništa govorilo o „porezu“ koji je morao plaćati nepoznatom mailjašu. Ovako je

KRATKA PRIČA

PERI AJV



trećeg dana, pošto me je angažovao da pronađem kome daje pare, ispušio dušu obješen za luster. I pored sve volje da prihvatim zvanično objašnjenje, nikako se nisam mogao pomiriti s navodnim samoubistvom čovjeka, koji je još prije nekoliko dana tražio pomoć u oslobođenju od kriminalaca.

Osim toga, unaprijed mi je dao pola honorara i moja je dužnost bila da makar do pola istražim zagonetku. Ostalo ću o svom trošku. Morate znati da sam u Samovom baru često trpeo u sebe redovne količine viskija i nikad mi se nije desilo da me je opelješio. Znao mi je i posuditi love. Njegovi gosti su ga voljeli, što je rijetkost u odnosima ugostitelja i njihovih mušterija.

Rekao sam Samovoj ženi da mirno razgovara sa nepoznatim ljudima koji budu tražili „naknadu za čuvanje od nepredviđenih okolnosti“. Samo neka me o svemu odmah obavijesti.

Došao sam poslije nekoliko dana i poslije druge čašice upitao gospođu Lejk, ženu pokojnog Sama, o novostima. Sve je radila po dogovoru. Brišući šank prošetao je da je bio neki krupni case i da je rekao da će doći sutra poslije fajronta. U tom trenutku sam se otkrenuo i vidio da nas niko ne posmatra, pa sam se nagnuo prema njoj i obećao da ću sutra uveče stajati za šankom.

xxx

U staroj Samovoj krčmi, zvanično „kafeteru“, bilo je sve veselije kako je vrijeme odmicalo. Za čitava tri sata poplo sam samo tri viskija i glumio došao i umor. U stvari sam pokušao da u gomili prepoznem eventualnog ucjenjivača. Mladost - ludost. Mislio sam da je leto biti detektiv na filmu i u životu.

Oko jedanaest sati se prostorija počela prazniti i ja sam u pogodnom trenutku šmugnuo kroz hodnik u mali biro, koji je sada pripadao Samovoj ženi. Nisam palio svjetlo, već sam se sakrio iza velikog ormara i čekao. Poslije izvjesnog vremena ušla je gospođa Lejk i sjela za sto. Nije rekla ništa, iako je znala da sam u sobi. Tako smose, nama, i dogovorili.

Tišina je bila neugodna. Samo uzdah jedne žene i tiho tiktanje velikog sata. Kao da sam bio zadržan, kad se razbi prozor i u sobu upade veliki kamen zamočan u papir. Zatim se čula škripa točkova i opet zavlađao muk. Prišao sam polako kamenu, dok ne je gospođa Lejk zaprepašteno posmatrala.

Na papiru je pisalo velikim, nezgrapnim slovima: „Rekli smo bez prisustva policije i njuškala.“

- Ništa ne brinite, gospodo - rekao sam samo da nešto kažem. Znao sam da više neće htjeti saradivati sa mnom.

Pošto sam dobro razmišleo, zaključio sam da je naš svaki tajni susret bio provajan i istoga sam i prešao na novu metodu, koju sam iakoče vidio u filmovima: Prerušavanje!

Tako sam prerušen u starije s duboko nabijenim šablom na oči i odvrnutim okovratnikom mantila (naravno samo noću, jer su dani bili pretopli) ulazio u Samovu krčmu i obilazio oko nje. Niko nije obraćao pažnju na mene. S vremena na vrijeme bih pomilovao revolver pod pazuhom i od toga su mi

tijelom prolazili prijetni žmarci.

Jedne noći sam video Debelog Džeka, kako razgovara sa gospođicom Lejk. Sačekao sam ga u njegovom autu i prionio mu cijev pištolja na lobanju. Odmah me je povezo svom šefu, što sam i tražio od njega. Tek uspuš sam se uplašio, jer sam zaboravio da nekoga obavijestim gdje sam. Pa to je osnovno u ovakvim slučajevima.

Uvezli smo se u veliko dvorište i polako izšli iz kola. Čim sam napravio nekoliko koraka počela je pucnjava. Osjetio sam jak bol u lijevoj ruci, bacio se na zemlju, pa i zapucao. Pucao sam prvo nesumice, od straha, ali sam ubrzo zagospodario situacijom i možda zahvaljujući lekustvu iz Vijećane III, pak, onom policijskom, pogodilo Debelog Džeka pred vratima prema kojima je bježao, a zatim i čovjeka, koji je rešetao mašinkom sa drugog sprata.

- Prekinite pucnjavu, izlazimo - dopro je do mene hrapevi glas. Očito, banda nije znala da ima posla sa samo jednim čovjekom.

- Okej, Don. Nemoj više pucati - povikao sam da ih završam, a onda ih pozvao da iziđu iz kuće. Izšla su trojica dignutih ruku. Znači sve akupa pet komada. Gdje li su ostali? Nisam se pojavljivao iz grmlja, a oni su se premještili s noge na nogu. Zatim se začula policijska sirena.

xxx

Zelata sam imao sreće. Ustanovljeno je da u „organizaciji“ nije ni bilo više od pet kriminalaca i da su bili zeleni kao i ja u svom poslu. Tek ponovano „učruženje za zaštitu od neočekivanih okolnosti“. Ko zna da li je to ipak bila tek osnovana FILIJALA neke već postojeće organizacije. To ostaje tajna. (Bio žda mi je sve ovo palo na pamet, pošto me pomalo probada nešto u lijevoj ruci, na mjestu gdje me je one noći pogodilo kuršum.)

Tužnim srcem javljamo da je u četvrtak, 24. januara 1985. godine u 72. godini života iznenada preminuo



SAKIB ČIBUKČIĆ

Sahrana će se obaviti u subotu, 26. januara 1985. godine, u 14 sati na Novom groblju u Banjaluci.
OŽALOŠĆENI: supruga Bisera, kćerka Maida, sin Sead-Muho, sestre Radža i Fatira, te porodice: Allbegović, Avdić, Ibrahimpašić, Filipović, Kulenović i ostala rodbina.

062009

„TRIKO“
OOUR TVORNICI DJEČIJE TRIKOTAŽE
ŠIPOVO

Na osnovu člana 16. Pravilnika o radnim odnosima OOOUR-a Tvornica dječije trikotaže u Šipovu. Komisija za radne odnose raspisuje

OGLAS

1. **Modni kreator I IZVRŠILAC na nedoređeno vrijeme.**
 Uslovi: VSS - primijenjena umjetnost 1 godina radnog iskustva ili bez radnog iskustva.

2. **Likvidator I IZVRŠILAC na neodređeno vrijeme.**
 Uslovi ekonomska škola 1 godina radnog iskustva.

3. **Portir-čuvar-vatrogasac. I IZVRŠILAC na neodređeno vrijeme.**

Uslovi: osnovna škola, 2 godine radnog iskustva i položen ispit za vatrogasca.

4. **Proizvodnja međufazna kontrola 2. IZVRŠIOCA na određeno vrijeme 1 godina dana radi zamjene odsutnih radnika.**

Uslovi: SSS - tekstilni tehničar sa određenim pripravnim stažom i položenim pripravnim ispitom.

5. **Pripravnik: Šivač lake konfekcije, 20 IZVRŠILACA na neodređeno vrijeme.**

Uslovi: KV konfeksionar.

6. **U službu komercijale i službu za finansije pripravnici diplomirani ekonomista VSS 2 IZVRŠIOCA na neodređeno vrijeme.**

7. **U službi računovodstva I IZVRŠILAC - pripravnik na određeno vrijeme radi obavljanja pripravnčkog staža.**

Uslovi: ekonomska škola.

Stan nije obezbijeđen.

Lični dohodak po Pravilniku o dohotku i raspodjeli sredstava za LD i ZP OOOUR-a.

Uz prijavu kandidati treba da prilože potrebne dokumente:

1. svjedočanstvo o završenoj školi - fakultetu,

2. potvrdu o radnom iskustvu,

3. izvod iz matične knjige rođenih.

Oglas o avljivanja

na dnevnom listu „Glas“ Banjaluka.

Nepotpune i neblagovremene molbe - prijave kandidata neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

KOMISIJA ZA RADNE ODNOSI

SOUR „JEŠINGRAD“
LO LIVNICA ČELIKA
BANJALUKA

na osnovu odluke Radničkog savjeta br. II-200/84 od 28. 11. 1984. godine Komisija za prodaju osnovnih sredstava SOUR-a „Ješingrad“ RO Livnica čelika - Banjaluka objavljuje

LICITACIJU

za prodaju vozila

1) „Lada“, reg. broj BL-777-60, godina proizvodnje 1978., broj šasije 0230749 broj motora 31556/AS u neispravnom stanju sa početnom cijenom 51-479,44 dinara.

2) Teretno vozilo „zastava - furgon“ broj šasije 010094, broj motora 039821, godina proizvodnje 1980. u neispravnom stanju sa početnom cijenom 121.805,96 dinara.

Licitacija će se održati dana 04. februara sa početkom u 14,30 časova u prostorijama transporta koje se nalaze u krugu Livnice.

Pravo učešća na licitaciju imaju sva pravna i fizička lica koja prethodno polože kauciju 10% od početne cijene kod Komisije za prodaju.

Vozila namijenjena za prodaju mogu se razgledati na dan licitacije u vremenu od 12 do 14,30 časova u krugu Livnice.

KOMISIJA

„ENERGOINVEST-RASKLOPNA OPREMA“
OOOUR TVORNICI RKG BIHAĆ

Odlukom Komisije za prava i obaveze Tvornica RKG Bihać raspisuje slijedeći

OGLAS

SKLADIŠTAR SKLADIŠTA 31 33 I 61

- na određeno radno vrijeme -

USLOVI:

Završena tehnička škola smjer mašinski ili ekonomska škola, knjigovodstveni smjer sa godinom dana radnog iskustva.

Uz molbu sa kraćom biografijom kandidati su dužni priložiti svjedočanstvo o završenoj školi i dokaz o radnom iskustvu.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Nepotpune i neblagovremene molbe neće se uzimati u razmatranje.

UNIVERZITET „BURO PUČAR STARI“
PEDAGOŠKA AKADEMIJA
BANJALUKA

Na osnovu odluke Zbora radnika od 16. 1. 1985. godine

OGLAŠAVAMO

davanje pod zakup poslovnog prostora za otvaranje čajne kuhinje

Usluge čajne kuhinje koristili bi radnici i studenti Pedagoške akademije.

Pravo učešća na oglasu imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica, a prijave mogu slati ili lično dostavljati u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na adresu: Pedagoška akademija, Mirka Višnjića broj 1, Banjaluka.

AIPK PO RO „VITOROG“ ŠIPOVO
RADNA ZAJEDNICA

Na osnovu člana 8. Pravilnika o radnim odnosima Radne zajednice RO „Vitorog“ Šipovo, Komisija za radne odnose na sjednici održanoj dana 16.01.1985. godine.

OGLAŠAVA

slobodne poslove i radne zadatke

1. **Ekonomista - pripravnik, izvršilac (1)**

USLOVI:

Pored opštih uslova kandidati treba da ispunjavaju i ostale uslove:

- da je završio višu ekonomsku školu i stekao zvanje ekonomiste, bez prakse.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Lični dohodak po Pravilniku o raspodjeli ličnih dohodaka Radne zajednice RO „Vitorog“ Šipovo.

Prijave slati na adresu Radna zajednica RO „Vitorog“ Šipovo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

KOMISIJA ZA RADNE ODNOSI

RADNA ZAJEDNICA OPŠTINSKOG I MEĐUOPŠTINSKOG VIJEĆA SAVEZA SINDIKATA BANJALUKA

Na osnovu člana 57. Statuta Radne zajednice Opštinskog i Međuopštinskog vijeća Saveza sindikata Banjaluka i Odluke Zbora radnika od 17.1.1985. godine raspisuje se

KONKURS

za imenovanje radnika na poslove i radne zadatke sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, i to:

1. **RUKOVODILAC RADNE ZAJEDNICE OPŠTINSKOG I MEĐUOPŠTINSKOG VIJEĆA SAVEZA SINDIKATA BANJALUKA, I izvršilac.**

Pored opštih uslova propisanih zakonom kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove:

- VSS ili VS

- 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

- da posjeduje odgovarajuće organizatorske sposobnosti i moralno-političke kvalitete,

- da nije krivično osuđivan,

- da ispunjava kriterije u smislu člana 5. Društvenog dogovora o ostvarivanju kadrovske politike u opštini Banjaluka.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, a imenovanje za vršenje poslova i radnih zadataka rukovodioca Radne zajednice vrši se na vrijeme od 4 godine.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijave sa kraćom biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova konkursa podnose se na adresu: RADNA ZAJEDNICA OPŠTINSKOG I MEĐUOPŠTINSKOG VIJEĆA SAVEZA SINDIKATA BANJALUKA, Ul. fra Grge Martića br. 25 (za Konkursnu komisiju).

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

SOUR RUDARSKO—METALURŠKI KOMBINAT
„RMK-ZENICA“ RO TVORNICI VIJAKA „MRKONJIĆ-GRAD“
MRKONJIĆ-GRAD

Na osnovu odluke Komisije za radne odnose raspisuje se

OGLAS

za prijem u radni odnos

I Poslovi prodaje

1. **transportni radnik... I izvršilac**

II. **Mašinska radionica**

1. **kalilac PK ... I izvršilac**

III **Mašinsko održavanje-energetska grupa**

1. **instalater medija... I izvršilac**

Za obavljanje poslova i radnih zadataka kandidati su dužni ispunjavati pored opštih zakonskih uslova i posebne uslove:

Pod I-1 NK radnik sa završenom osmogođšnjom školom,

Pod II-1 PK kalilac ili PK radnik metalske struke sa 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i radnim zadacima,

Pod III-1 KV vodoinstalater sa 1 godinom radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i radnim zadacima.

Kandidati pod II-1 i III-1 dužni su dostaviti uvjerenje OUR-a o:

- primjernom i kvalitetnom izvršavanju istih ili sličnih poslova i radnih zadataka i

- disciplinovanom odnosu prema radu i redovnom dolasku na posao.

Nepotpune i neblagovremene prijave odbaciće se.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na gornju adresu.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

UNICEP — INCEL — RADNA ORGANIZACIJA INDUSTRIJE
CELULOZE,
PAPIRA I VLAKNA BANJALUKA
OOOUR FABRIKA VISKOZE
KOMISIJA ZA RADNE ODNOSI

OGLAŠAVA

prijem radnika u radni odnos za obavljanje poslova i radnih zadataka na neodređeno vrijeme

1. **AUTOGENI I ELEKTRO VARENJE — SPECIJALISTA ... VK - 2 radnika**

2. **IZVOĐENJE VODOINSTALATERSKIH RADOVA... KV - 1 radnik**

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove i to za poslove pod rednim brojem.

1. Završena škola za visokokvalifikovane radnike zanimanja varioca i 1 godina radnog iskustva,

2. Završena škola za kvalifikovane radnike zanimanje vodoinstalater i 6 mjeseci radnog iskustva.

Molbe i dokaze o ispunjenju uslova oglasa dostaviti Komisiji za radne odnose OOOUR-a Fabrika viskoze, putem Kadrovske službe RO INCEL Banjaluka, Medeno polje bb.

Nepotpune i neblagovremene molbe neće se razmatrati.

OGLAS JE OTVOREN 8 DANA.

SOUR „RUDI ČAJAVEC“ RO „PALOŠ“
OSNOVNA ORGANIZACIJA UDRUŽENOG RADA — PROIZVODNJA ALATA BANJALUKA

Raspisuje

LICITACIJU

Za prodaju dviju plinskih peći TIPE SUPER SER.

Početna cijena iznosi... 6500.- dinara.

Licitacija će se izvršiti u ponedjeljak 04.02.1985. god., u krugu preduzeća sa početkom u 10 sati. Peći se prodaju u videnom stanju. Pravo učešća na licitaciju imaju sva pravna i fizička lica koja prije početka licitacije uplate 10% kaucije, od početne cijene.

Sve informacije mogu se dobiti na telefon : 31533 loka 174 kod Milana Ilića.

Tužnim srcem javljamo da je nakon kratke bolesti u 77. godini života preminuo u srijedu 23. januara 1985. godine naš dragi suprug, otac



MARKO TOMLJANOVIĆ

Sahrana će se obaviti u petak 25. januara 1985. godine u 15,00 sati na Novom groblju u Banjaluci.

OŽALOŠČENI:
supruga SLAVICA, kćerka LUDMILA, sin TONI, snahe i unučad

061978

Dana 25. januara 1985. godine navršavaju se dvije godine od smrti našeg dragog i nikad neprežaljenog



ĐORĐA PETEKA

Njegov plemeniti lik živjeće vječno u našim srcima.

OŽALOŠČENA PORODICA
061955

Dana 28. januara 1985. godine navršava se tužna godina dana od prerane smrti našeg dragog radnog kolege i prijatelja



RADE (BRANKA) RODIĆA

Njegovom smrću izgubili smo vrijednog radnika i dobrog i vjernog prijatelja. Dana 27. januara 1985. godine u 11,00 sati posjetićemo njegovu vječnu kuću i okititi je cvijećem na Novom groblju u Banjaluci

NJEGOVE RADNE KOLEGE
061974

Dana 27. januara 1985. godine navršava se godina dana od smrti našeg dragog supruga, oca i djeda



MILANA (GAVRE) MILOJEVIĆA

Toga dana u 11,00 sati posjetićemo njegov grob na Rebrovačkom groblju u Banjaluci i položiti cvijeće

OŽALOŠČENA PORODICA
061970

Dana 25. januara 1985. godine navršava se deset tužnih dana od smrti našeg dragog supruga, oca, brata, strica, ujaka i djeda



MILE ŠIKIĆA

Zahvaljujemo brojnim prijateljima i poznanicima na saučešću u našem dubokom bolu i posljednjem punom tuge ispraćaju na groblju Mirogoj u Zagrebu

OŽALOŠČENE PORODICE:
ŠIKIĆ, MARTINOVIĆ I GRUBEŠIĆ

061987

Dana 28. januara 1985. godine navršava se tužna godina dana od prerane smrti dragog nam oca, supruga i zeta



JOSIPA SVJETLIČIĆA

Dana 27. januara 1985. godine u 11,00 sati posjetićemo njegov grob na Novom groblju u Banjaluci, položiti cvijeće i odati dužno poštovanje.

OŽALOŠČENA PORODICA
061945

Dana 25. januara 1985. godine navršava se godina dana od smrti naše drage mame



DARINKE (ĐORĐA) DESPOT

Toga dana u 11,00 sati na groblju u Boriku u Banjaluci položićemo cvijeće na njen grob.

OŽALOŠČENE KĆERKE:
MARIJA I GORDANA i ostala rodbina

061986

U petak, 25. januara 1985. godine navršava se tužna godina otkako prestade da kuca plemenito srce našeg dragog oca, sekra i djeda



STIPE ZEBE

iz Srednjeg Brda kod Kotor-Varoša
Njegov nama dragi i plemeniti lik vječno ćemo pamtiti

VJEČNO OŽALOŠČENI:
sin IVAN, snaha ZORA, unuci, unuke i ostala ožalošćena rodbina i prijatelji

061968

Javljamo tužnu vijest da je naša draga nezaboravna majka, sestra, svekrva, punica, baka i prabaka



MARIJA TURČIĆ, rođena JOSIPOVIĆ

Preminula dana 23. januara 1985. godine u 72. godini života nakon kratke i teške bolesti. Sahrana će se obaviti u petak 25. januara 1985. godine u 16,00 sati na groblju Pavlovac

OŽALOŠČENI:
kćerke: VIKTORIJA, ANA I BOŽANA, sinovi: ZVONKO I ANTO, brat MILE JOSIPOVIĆ, snaha LJUBICA, zetovi: MILAN I MARJAN, unučad, praunučad i ostala mnogobrojna rodbina

061988

Nakon kratke bolesti dana 23. januara 1985. godine umrla je naša draga majka



AZEMA EKIĆ, rođena CRNKIĆ

Obavještavamo rodbinu i prijatelje da će se džezaza obaviti dana 25. januara 1985. godine petak u Stupnici u 15,30 sati

OŽALOŠČENA PORODICA
061989

Tužnim srcem javljamo rodbini i prijateljima da je u srijedu 23. januara 1985. godine u 65. godini života nakon kratke bolesti preminuo naš dragi suprug, otac, brat, djed, punac, svekar i prijatelj



IBRAHIM (MUHAMEDA) MUSIĆ

Sahrana će se obaviti u petak 25. januara 1985. godine u 14,30 sati na Novom groblju u Banjaluci.

OŽALOŠČENI:
supruga HIDAJETA, sinovi: MUHAMED I SENAD, kćerka AZRA, braća: ZIJAD, ESAD, SAID, DŽEVAD, sestre: ZUHRA, SADA I ESMA, zetovi, snahe, unučad i ostala mnogobrojna rodbina

061992

Dana 25. januara 1985. god. navršava se dugih trinaest godina od prerane smrti voljene nam i najdraže kćerke, sestre i majke



RASEME BALAGIĆ, rođena MISIRLIĆ

Zahvalan sam svima onima koji su plemeniti i dragi mi lik, moje majke zadržali u sjećanju i uspomeni do današnjih dana, bez obzira na nemilosrdni tok vremena koje prolazi.

TVOJ SIN BEKIR—BRACO

062004

ZANIMLJIVOSTI

ŽIVOT U SVEMIRU

U jednom meteoritu, koji je pao u Kini, pronađeni su tragovi supstanci koje predstavljaju osnovne elemente života: voda, bjelančevine, aminokiseline.

Sve to dalo je potvrdu pretpostavki da u drugim uslovima univerzuma (svemira) postoje živa bića.

Dakle, film Stivena Spilberga „ET - vanzemaljac“ u skladu je sa naučnim saznanjima.

D.T.

NAJVREDNIJI FUDBALSKI UGOVOR

Najneobičniji ugovor - vjerovatno ugovor ovog vijeka - potpisao je Amerikanac dvadesetdvođodnji Stiv Jang.

Njegov potpis, kao potvrda da pristupa američkom fudbalskom klubu „Cos Angeles Ekspres“, vrijedi 350 milijardi dinara (starih, naravno), a to je oko 25 miliona američkih dolara.

Zanimljivije je još trajanje ugovora: 43 godine, a pomenuta „plata“ za talent biće isplaćena u ratama do 2027. godine.

D.T.

IZJAVITE ZA ŠTAMPU



OPORAVLJENA KOŠARKA

Nikola Miljanić, radnik, košarkaš:
- Prelaskom našeg kluba pod patronat Kombinata „Krajina“ riješili smo mnoge probleme. Košarka se u gradu ponovo oporavila i možemo dugoročnije planirati. Za dvije godine Bihać bi trebalo da dobije člana Prve B košarkaške lige.



GDJE SU ULAZNICE?

Zerina Hadžihajdarević, referent u PPPK „Krajina“:
- U grad na Uni rijetko dolaze pozorišne grupe, a i kad dođu, igraju izgleda za „odabrane“. Naime, ulaznice se mogu dobiti samo preko sindikalnih organizacija, a distribuira ih služba SIZ-a za kulturu u Bihaću, koja često zaboravi na zaposlene u Kombinatu. Pedlažem da se predstave održavaju na većim prostorima, kako bi ih svi mogli vidjeti.



IPAK NA PLITVICE

Bahra Čoralić, pravnik:
- Zimski centar na Dugoj Luci u neposrednoj blizini Bihaća ne radi, iako je škola skijanja najavljivana tokom čitave godine. Zbog toga ću i ove skijaške sezone dio odmora zajedno sa prijateljima provesti u predivnom ambijentu Plitvičkih jezera što će me, međutim, daleko više koštati.

M. ZULIĆ

INFORMATOR

BANJALUKA

REPERTOAR KINA
KOZARA: — NEMA PROBLEMA (domaća komedija) u 11, 13, 17, 18, 45, 20, 30
VRBAS — BJEKSTVO IZ DIABLA (američki avanturistički film) u 16, 18 i 20
PALAS — velika sala - NEMA PROBLEMA u 10, 12, 16, 18 i 20, od 22 sata je LEGENDA O ZELENDOM VITEZU (britanski historijski film, Dolby stereo), mala sala - GROZNICA LJUBAVI (domaći film) u 10, 16, 30, 18, 30, 20, 30.

NARODNO POZORIŠTE
U 19,30 je predstava NOVA VUNA.

DJEČIJE POZORIŠTE
Nema predstave

DOM KULTURE
Izložba slika Safeta Zeca (veliki salon). Izložba crteža Ljubomira Ivanovića (mali salon).

UMJETNIČKA GALERIJA
Stalna postavka. Izložba slika Radoslava Tadića. SPOMEN—ZBIRKA DRAGINJE I VOJE TERZIĆA, stalna postavka nalazi se u Ulici Vladimira Nazora 17.

MUZEJ BOSANSKE KRAJINE
Stalna postavka Muzeja sadrži dva nova interijera (bosanske sobe).
BIBLIOTEKA
Odjeljenje u Domu Radničke solidarnosti radi svaki dan, osim subote i nedjelje, od 7 do 19 sati. Odjeljenje u MEJDANU radi svaki dan, osim nedjelje od 7 do 19 sati. Odjeljenje u BUDŽAKU radi ponedjeljkom i utorkom od 15 do 19 sati, srijedom, četvrtkom i petkom od 10 do 15 sati.

DEŽURNA APOTEKA
Noćno dežurstvo ima apoteka: „1. maj“ u Ulici V. Nazora 21, tel. 21-914.

VAŽNIJI TELEFONI:
SUP 92
VATROGASCI 93
HITNA POMOĆ 94
BOLNICA 33-725 (STARA LOKALCIJA) i 38-111 (PAPRIKOVAC).
AUTOBUSKA STANICA 45-355
ŽELJEZNIČKA STANICA 31-229
TAKSI — STANICA 22-222
INSPEKCIJA 32-100
VODOVOD I KANALIZACIJA 21-247
ELEKTROBANJALUKA 42-555
SERVIS ZA HITNE POPRAVKE STANOVA 45-404
ATLAS 31-995
INEX—TURIST 21-261
PUTNIK 43-900
TURIST—BIRO 35-082
SLAVNI KOPER 31-113
MLADOST BiH 39-835
OPŠTINSKI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU — CENTAR ZA OBAVJEŠTAVANJE 985
RED VOŽNJE
POLASCI VOZOVA
ZA SARAJEVO: 01,09 03,02 (brzi), 09,54 (poslovni), 15,06 (brzi), 16,27 (brzi), 20,06 (poslovni).
IZ ZAGREBA: 0,45 01,50 13,08 16,10 (brzi), 18,07 (poslovni), 21,40 (ubrzani).
IZ BEOGRADA: 05,30 08,17 13,01, 16,28 20,06 21,43.
VANREDNI VOZOV
Svake nedjelje BANJALUKA — MARIBOR u 13,25 i DOBOJ — BANJALUKA — LJUBLJANA u 14,01.
POLASCI AUTOBUSA IZ BANJALUKE
ZA ZAGREB: 01,20 02,00 03,00 05,30 06,00 07,45, 08,30 09,30 11,00 12,00 12,40 13,15 14,30 15,10 15,20 17,00 18,15 19,24 20,00.
ZA BEOGRAD: 05,00 06,00 09,30 15,00 17,00 23,30.
ZA LJUBLJANU: 01,20 08,20 12,00 13,15 15,10 19,25.
ZA SARAJEVO: 00,30 08,00 12,00, u prolazu 00,45 10,00 12,35 15,15.
ZA KRANJSKU GORU 13,15.
ZA TUZLU: 05,53 i 15,45
ZA MOSTAR: 06,00 13,00 u prolazu u 11,26 22,00
ZA ROVINJ: 07,45 i 19,25
ZA RIJEKU: 06,00 07,45 22,00
ZA DUBROVNIK: 22,00 24,00 (oba u prolazu)
ZA UMAG: 06,00
ZA SPLIT: 06,40 21,15 prolazni u 8,30
ZA ŠIBENIK: 07,30 i 22,30.

BOSANSKA GRADIŠKA

Nema kino-predstave.

Izdavanje knjiga u Narodnoj biblioteci ponedjeljkom, srijedom od 10 do 17 sati, a utrkom, četvrtkom i petkom od 10 do 14 sati. U odjeljenju biblioteka u Novoj Topoli knjige se izdaju u zgradi SUDNOR-a ponedjeljkom, srijedom i petkom od 12 do 15 sati. Klub Doma kulture u Bosanskoj Gradišci za posjetioce otvoren je od 9 do 13 sati od 18 do 22 sata. Apoteka Centar u Ulici maršala Tita broj 11, telefon 813-130, radi od 7 do 20 sati, za hitne slučajeve otvara se i u 22 sata. Apoteka: kod bolnice u Ulici trinaest skojevki i Gornjim Podgradcima, Novoj Topoli, Dubravama, Dolini, Turjaku i Orahovi radi od 7 do 14 sati.

ČELINAC

U kino-sali igra film VELIKA ZMIJA od 13 i 19,30 sati.

Dežurna apoteka Doma zdravlja radi od 7 do 15 sati, osim subote, telefonom 840-038. Hitna pomoć Doma zdravlja radi od 15 do 07, Doma zdravlja radi od 7 do 15 sati svakim danom osim nedjelje i državnih praznika. Telefon 850-130. Narodna biblioteka „Ivo Andrić“ radi svaki dan od 7 do 15 sati, osim nedjelja i državnih praznika. Telefon 850-130.

KOTOR-VAROŠ

U kino-sali „25. maj“ igra film U ZMAJEVOM GNJEZDU.

Apoteka radi od 7 do 19 sati, a subotom od 7 do 14 sati. Hitna pomoć Doma zdravlja 880-001. Dežurna vatrogasna služba 880-104 Biblioteka radi od 7 do 19 sati.

LAKTAŠI

Nema kino-predstave.

Narodna biblioteka „Veselin Masleša“ radi od 7 do 15 sati, a nedjeljom ne radi. Hitna pomoć Doma zdravlja, telefon 830-250. Apoteka radi od 7 do 19 sati, subotom od 7 do 14 sati, telefon 830-030. Dobrovoljno vatrogasno društvo 830-066.

SKENDER-VAKUF

Nema kino-predstave.

Biblioteka, pozajmno odjeljenje, radi svaki dan od 7,30 do 15,30 sati, a ponedjeljkom od 10 do 16 sati. Dom zdravlja radi od 7,30 do 15,30 sati, telefon 890-611. Opštinski centar za obavještavanje radi od 00 do 24 sata, telefon 890-620.

SRBAC

U Domu kulture igra film UČENICE MADAM OLGE.

Apoteka 840-003. Dobrovoljno vatrogasno društvo 840-150. Bilboteka 840-038.

PRNJAVOR

U kino-sali igra film CRNI PETAK ZA GANGSTERE.

U Domu kulture 19. i 20. januara igra film BORBA TITANA. Stanica za hitnu pomoć 860-190 SUP 160-0 01. Autobuska stanica 860-462.

RADIOPROGRAM

BANJALUKA

PETAK, 25. JANUAR
Od 5,00 do 9,00 - JUTARNJI PROGRAM RADIO—BANJALUKE
Od 12,00 do 14,00 - ZAJEDNIČKI PROGRAM RADIO—STANICA BiH
14,00 - Najava programa
14,05 - MUZIKOM NA VIKEND (VIJESTI u 14,30, Oglasi i obavještenja u 15,00)
15,30 - DNEVNIK
15,45 - Intermeco
16,00 - Dnevnik Radio-Sarajeva
16,30 - Magazin sedam
17,00 - KULTURNA PANORAMA
17,30 - VIJESTI
17,35 - Za trenutke odmora
18,00 - Odjava programa
Od 18,00 do 07,00 - PRVI PROGRAM RADIO—SARAJEVA

BOSANSKA GRADIŠKA

5,00 - JUTARNJI PROGRAM RADIO—BOSANSKE GRADIŠKE (vijesti 5,30 i 6,30)
14,00 - Početak emitovanja i najava popodnevnog programa Radio-Bosanske Gradiške
14,05 - Muzika - informacije - muzika
14,50 - Oglasi i obavještenja
15,00 - Muzika za popodnevni odmor
15,30 - IZ UDRUŽENOG RADA I MJESNIH ZAJEDNICA, informativno-politička emisija
15,45 - Zaigrano - zapjevajmo
16,00 - DNEVNIK prvog programa Radio-Sarajeva
16,30 - PREDSTAVITE SE I POŽELITE (Muzička kontakt-emisija sa slušaocima putem pisama i telefona 811-686)
17,00 - Vijesti
17,10 - PREDSTAVITE SE I POŽELITE, nastavak
18,00 - Završetak emitovanja i odjava popodnevnog programa Radio-Bosanske Gradiške

PRIJEDOR

12,00 - Zajednički talas
13,00 - Najava programa
13,02 - VIJESTI
13,05 - Čestitke, želje, pozdravi...

14,00 - Mikrofonom kroz mjesnu zajednicu
14,45 - Poljoprivredne teme
15,15 - Muzika i EPP
15,30 - Muzičke varijacije
16,00 - Odjava programa

SRBAC

11,00 - Početak emitovanja
11,05 - Danas na talasima Radio-Srpca
11,10 - Dvadesetak minuta sa popularnima
11,30 - Po vašem izboru
12,00 - Zajednički program RSBiH
14,00 - Ponovo zajedno
14,05 - Radio-magazin (Vijesti u 14,14)
15,30 - HRONIKA SRBAČKE KOMUNE
15,45 - Za prijatni vikend
16,00 - Odjava i završetak emitovanja

BOSANSKA DUBICA

12,00 - Zajednički program RS BiH
14,00 - Najava i pregled programa
14,05 - U veselom ritmu
14,30 - Muzički kolaž - za svakog ponešto
15,00 - Emisija za djecu, zdravstvo, ONO i OSZ - naizmjenično
15,20 - Muzički intermeco
15,30 - HRONIKA KOMUNE IZ

UDRUŽENOG RADA
15,45 - Obavještenja, muzika, oglasi
15,58 - Odjava programa

JAJCE

Od 12,00 do 14,00 - ZAJEDNIČKI PROGRAM RADIO—STANICA BiH
14,00 - Najava programa
14,10 - Fleš-vijesti
14,15 - Jugotonov ekspres
14,45 - Na današnji dan
14,50 - EPP
15,00 - Pedagoški razgovori

BOSANSKI NOVI

ČETVRTAK
11,00 - I danas smo zajedno
11,10 - Želje slušalaca
12,00 - Susret na talasu — OTVORENI ČETVRTAK (Zajednički program RS BiH, domaćin je radio - Bosanski Novi, tema za štita čovjekove okoline, kontakt-informativno - muzički program, telefon za pitanja slušalaca je 079 81-273)
14,00 - Prve vijesti i melodija dana
14,05 - Želje slušalaca
15,30 - Novosti dana
15,45 - EP Prospekt
16,00 - Dnevnik Radio-Sarajeva i
16,30 - Odjava programa

SARAJEVO
PRVI PROGRAM u 19,15

PETKOM S VAMA IZ RADIO—BIJELJINE

Prvi sat večerašnje emisije za naše radnike na privremenom radu izvan zemlje rezervisan je za naše kolege iz Radio-Bijeljine. U okviru ovog jednosatnog druženja razgovaraće se sa predstavnicima društveno-političkog i privrednog života ove regije, o tome kako su protekli susreti sa našim radnicima koji su nedavno boravili u rodnom kraju. Šta im je ponuđeno i šta se namjerava još uraditi u pogledu njihovog definitivnog povratka, zapošljavanja ili rješavanja drugih problema vezanih za rad u inostranstvu ili za povratak kući? Sa ovog područja naše republike veliki broj ljudi živi i radi izvan domovine i nadamo se da će im večerašnja emisija pružiti priliku da se ponovo čuju sa rodnim krajem posredstvom radio-talasa.

Urednik u Radio-Bijeljini Todork Nikolić. Ostali prostor u emisiji zauzeće redovne informacije iz zemlje o društveno-političkom, privrednom i sportskim novostima, kao i ostale tematske rubrike i sadržaji. Voditelj i domaćin Duško Oljača.

Плакета Титовог фонда

НОВИ САД, 24. јануара — Скупштина Титовог фонда Војводине установила је данас посебно друштвено признање — златну, сребрну и бронзану плакету с Титовим ликом, које ће се додјељивати

колективима и појединцима за допринос и афирмацију политике стипендирања младих радника, земљорадника и дјеце радника и земљорадника.

ПОСЈЕТА ПОТПРЕДСЈЕДНИКА ВЛАДЕ ДНР КОРЕЈЕ ЈУГОСЛАВИЈИ

КИМ ЈОНГ НАМ У НОВОМ САДУ

НОВИ САД, 24. јануара (Танјуг) — Потпредседник владе и министар иностраних послова ДНР Кореје Ким Јонг Нам посетио је данас Нови Сад гдје је у срдечној и пријатељској атмосфери разговарао са председником Председништва САП Војводине

Нандором Мајором. Потпредседник Ким Јонг Нам је с нескривеним задовољством истакао да се за вријеме кратког боравка у нашој земљи и лично увјерио да се Југославија чврсто креће путем који је својим дјелом трасирао председник Тито.

14,43 — Зински биоскоп ОКПА-ХОМА КИД играни филм
16,00 — Прича за вас
16,14 — Брод са зеленом брадом
17,00 — Преглед програма
17,05 — Ваздухопловна школа Рајловац документарни филм
17,30 — Вијести
17,35 — Хроника заједнице општина Титов Дрвар
17,45 — Мајске игре — програм за дјецу
18,15 — Повратак старим љепотама — образовни програм
18,45 — Мој пријатељ Дерек — забавно-музичка емисија
19,15 — Цртани филм
19,30 — Дневник 2
19,55 — ТВ спот
20,10 — Гангстерска хроника — Серијски филм, 6
21,00 — Шансоне нове, шансоне старе — забавна емисија
21,45 — Дневник 3
22,00 — Културни магазин
23,30 — Преглед програма за суботу.

17,55 — Преглед програма
18,00 — Сарајевска хроника
19,00 — Дуг пут до истине
19,30 — Дневник
20,00 — Вријеме, музика, артикулација озбиљне музике
20,45 — Студио 2
21,00 — Порота — друга генерација — документарни програм
22,05 — Филм у касне сате: Тог љета — амерички играни филм
23,45 — Преглед програма за суботу.

ТОГ ЉЕТА

амерички играни филм

Филм „Тог љета“ једно је од најзапаженијих остварења телевизијског родитеља Ламонта Џонсона. У средишту радње је растављени брачни пар средњих година и њихов син. Дјечак је у лубертету и не зна да је његов отац хомосексуалац који живи с другим мушкарцем. Када му син долази у посјету у вријеме љетних празника, отац сматра да је дјечак још премапен да би схватио његову ситуацију, али син сам открива околност очевог живота и доживљава тешку кризу.

Родитељ Денсон у филму не напада али и не брани хомосексуализам. За њега је то само једна могућа ситуација у којој људи могу наћи рјешења ако имају међусобно повјерење, љубав и разумијевање.

МОСТАР

Стари мост није угрожен

МОСТАР, 24. јануара — Оштећења на површинском, газељем слоју старог моста у Мостару, проузрокована дуготрајним јануарским сњажним невременом, с ледом и веома ниским температурама, не

угрожавају стабилност и сигурност овог ремек-дјела архитектуре у свијету.

Утврђено је да је до хоризонталног помјерања капдрме и ограде моста дошло услед дјеловања заложбене воде у малтеру испод капдрме. Ради се о по-

вршинским оштећењима, јер су бројна мјерења и осматрања показала да нема никаквих оштећења у темељима, односно конструкцији моста, који су од 1957. године у вишенаврата темељито санирани.

БЕОГРАД

ДЕ ЛА МАДРИД У КУБИ ЦВИЈЕЋА

БЕОГРАД, 24. јануара (Танјуг) — Председник Сједињених Држава мексика Мигел де ла Мадрид, који је допутовао у тродневну званичну и пријатељску посјету Југославији на позив Председништва СФРЈ, посетио је данас Меморијални центар „Јосип Броз Тито“. Мексички председник положио је цвијеће на гроб председника Тита.

НЕВРИЈЕМЕ НА ПОДРУЧЈУ БИХАЋА

ОБИЛНЕ СЊЕЖНЕ ПАДАВИНЕ

БИХАЋ, 24. јануара — Невријеме праћено грмљавином и обилним снјегом данас око 15 сати захватило је цијели западни дио Босанске крајине. Жива у термометру — са 14 степена Целзијусових, колико је у Бихаћу измјерено у 13 сати, само три сата касније спустила се до нултог подеока.

М.З.

БАЊАЛУКА

СНИЈЕГ И ЗАХЛАЂЕЊЕ

БАЊАЛУКА, 24. јануар — Снажан вјетар који је данас повремено достигао брзину и до 100 километара на час, одавно није забиљежен у Бањалуци, био је само „претходница“ временске промјене која је услиједила по подне.

Послије температуре од 18 степени, колико је измјерено у 13 сати, само четири сата касније дошло је до пада температуре за 16 степени, услед фронталног продора хладног ваздуха из предјела Алпа, који је био праћен грмљавином, кишом и снјегом.

ИТАЛИЈА

УЗБУНА ЗБОГ ЗЕМЉОТРЕСА

РИМ, 24. јануара (Танјуг) — Земљотрес јачине пет степени Меркалијеве скала, који је јуче ујутру погодио подручје између градова Лука и Модена, области Тоскане, навео је италијанско министарство за цивилну заштиту да донесе одлуку без преседана у овдашњим „свиѕмографским анализма“.

Поменути земљотрес није причинио никакву штету, али пошто нису услиједили нови потреси, који обично значе смиривање тла, сеизмолози су оцијенили да то може да буде најоштраја разорног удара у року од 48 сати.

Стање узбуне коју је синоћ прогласило министарство за цивилну заштиту — важи од сутра ујутро у девет општина поменутог поручја. Становништво је послушало апел и у току ноћи напустило домове склањајући се на сигурнија мјеста.

ЛА ПАЗ

ЕКСПЛОЗИЈА БОМБЕ У АВИОНУ

ЛА ПАЗ, 24. јануара (АП) — У авиону типа „боинг 727“ боливийске компаније „Лојд аеро Болививијана“, пет минута прије слетања на аеродром Санта Круз експлодирала је бомба од које је погинуо само један путник.

Иако доста оштећен, авион са око 200 путника на линији Ла Паз — Мајам (Флорида) безбједно се спустио у Санта Круз. Путник који је погинуо од експлозије, наводно је пет минута прије експлозије виђен како са малим кофером упати у тоалет авиона.



ПБС ОСНОВНА БАНКА „БАЊАЛУКА“

КУРСНА ЛИСТА

(формирана 24. јануара 1985. године)

Земље	Курс у динарима	Куповни курс		Продајни курс
		валута	за девизе	
Аустрија	100 шиллинга	936,16	961,11	964,00
Белгија	100 франака	325,37	336,31	337,32
Данска	100 круна	1829,52	1896,52	1902,22
Француска	100 франака	2140,96	2210,30	2216,94
Холандија	100 флорина	5822,74	5988,04	6006,03
Италија	100 лира	10,65	10,97	11,00
Норвешка	100 круна	2261,27	2335,53	2342,55
СР Немачка	100 марака	6582,91	6778,70	6799,07
Швајцарска	100 франака	7811,31	8037,03	8061,18
Шведска	100 круна	2286,65	2364,51	2371,61
В. Британија	1 фунта	233,94	239,38	240,10
Јапан	1 јен	80,35	84,58	84,83
Канада	1 долар	154,49	161,93	162,42
САД	1 долар	207,68	214,40	215,04
Аустралија	1 долар	167,02	174,52	175,04

Куповни и продајни курсеви за девизе пријењују се почев од 14 сати 24. јануара 1985. године, а куповни за ефективну примјењује се почев од 23. јануара 1985. године.

ВРИЈЕМЕ

ИЗВЈЕШТАЈ РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА БИХ ОБЛАЧНО

ЗА БОСАНСКУ КРАЈИНУ: Прије подне облачно, са кишом мјестимично а на вишим планинама могућ и снјег. Током дана падавине ће престати и наступиће умјерено разведравање. Температура у паду, тако да ће се јутарња кретати од 2 до 5 степени, а дневна од 4 до 8.

ЗА БАЊАЛУКУ: Прије подне претежно облачно, а могућа је киша. Послије подне умјерено разведравање. Температура у паду.

ЗА НАРЕДНА ДВА-ТРИ ДАНА: У данима викенда поново ће доћи до пораста температуре и биће промјенљиво облачно и сухо вријеме. У првим данима наредне седмице набољачење и киша, а на планинама снјег.

ВОДОСТАЈ: Уна — Бихаћ 46 цм, бистра, температура воде 8 степени. Уна — Босански Нови 250 цм, мутна, температура воде 7 степени.

Мирс
Млађеновић

ДАВИД ШТРЕБАЦ

